



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	15.08. 2024	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-3/24-1	
VEZA:		
EPA:	344 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 10-040/24-4648/3

15. avgust 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. avgusta 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20 i 65/21), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga ovog zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **NOVICA VUKOVIĆ**, ministar finansija i **BILJANA PERANOVIĆ**, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK
mr Miloško Spajić, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22 i 3/23), član 24a mijenja se i glasi:

„Snižene stope

Član 24a

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to:

- 1) osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu (hljeb, brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, hrana za odojčad, mast, ulje, meso, jaja i šećer);
- 2) lijekova, uključujući i lijekove za upotrebu u veterini, osim lijekova iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;
- 3) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava koja se hirurški ugrađuju u organizam, osim medicinskih sredstava iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;
- 4) udžbenika i nastavnih sredstava;
- 5) vode za piće, osim flaširane;
- 6) dnevne i periodične štampe, osim štampe koja u cjelini ili većim dijelom uključuje reklamne sadržaje;
- 7) usluga javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga;
- 8) usluga javne higijene;
- 9) pogrebnih usluga i proizvoda povezanih sa tim uslugama;
- 10) hrane za životinje, sredstava za ishranu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja;
- 11) menstrualnih proizvoda;
- 12) pelena za bebe.

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 15% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to:

- 1) knjiga, monografskih i serijskih publikacija;
- 2) usluga smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama;
- 3) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga;
- 4) autorskih prava i usluga iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti;
- 5) autorskih prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta iz člana 45 ovog zakona;
- 6) usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, koncerte, muzeje, sajmove, zabavne parkove, izložbe, zoološke vrtove i slične kulturne i sportske priredbe, osim onih za koje je propisano oslobođenje od plaćanja PDV;
- 7) usluga upotrebe sportskih objekata u neprofitne svrhe;
- 8) servisnih usluga koje se pružaju u marinama;
- 9) solarnih panela (ploča);

10) frizerskih usluga.

Listu proizvoda, odnosno usluge iz st. 1 i 2 ovog člana ovog člana propisuje Ministarstva finansija.“

Član 2

U članu 25 stav 1 tačka 10a briše se.

U stavu 2 riječi: „iz stava 1 tač. 8, 10, 10a, 12 i 12a“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 1 tač. 8, 10, 12 i 12a“.

Član 3

Član 28 mijenja se i glasi:

„Plaćanja PDV pri uvozu su oslobođeni:

- 1) proizvodi čiji je promet u Crnoj Gori oslobođen plaćanja PDV;
- 2) proizvodi koji se u Crnu Goru unose u okviru tranzitnog carinskog postupka;
- 3) ponovo uvezeni proizvodi koje u nepromijenjenom stanju uvozi lice koje ih je izvezlo i ako je u skladu sa carinskim propisima oslobođeno plaćanja carine;
- 4) ponovo uvezeni proizvodi na kojim su u inostranstvu izvršene usluge i za koje nije bilo priznato pravo odbitka, odnosno povraćaja PDV;
- 5) usluge u vezi sa uvozom proizvoda, ako je njihova vrijednost uključena u poresku osnovicu, u skladu sa članom 22 stav 2 tačka 2 ovog zakona;
- 6) zlato i drugi plemeniti metali, banknote i kovanice (kovani novac), koje uvozi Centralna banka Crne Gore;
- 7) proizvodi koji su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih, konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija i članovima tih organizacija, u okviru limita i pod uslovima propisanim međunarodnim konvencijama o osnivanju tih organizacija, a na osnovu mišljenja organa nadležnog za vanjske poslove;
- 8) roba nekomerrijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;
- 9) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komerrijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;
- 10) predmeti koji čine ličnu imovinu, koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih proizvoda se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, komerrijalnih prevoznih sredstava i proizvoda koji se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja;
- 11) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda;
- 12) predmeti koji čine ličnu imovinu, koje su crnogorski i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili van Crne Gore, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, komerrijalnih prevoznih sredstava, proizvoda koji se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja, zaliha sirovina i gotovih proizvoda ili poluproizvoda, stoke i zaliha poljoprivrednih proizvoda čije količine prevazilaze uobičajne porodične potrebe;
- 13) odjeća, školski materijali i predmeti domaćinstva koji služe za opremanje studentske sobe i pripadaju učenicima ili studentima koji dolaze na studije u Crnu Goru i namijenjeni su njihovoj ličnoj upotrebi tokom studiranja;
- 14) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom

pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja, kao i sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu zemlje i plodova sa ovih imanja;

- 15) životinje za laboratoriju i biološke ili hemijske supstance za istraživanje;
- 16) terapijske supstance ljudskog porijekla i reagense za utvrđivanje krvnih grupa i vrsta tkiva;
- 17) pošiljke koje sadrže uzorke referentnih supstanci za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda, odobrenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije;
- 18) farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;
- 19) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili registrovanih humanitarnih ili dobrotvornih organizacija, koji su namijenjeni za besplatnu podjelu licima u stanju socijalne potrebe, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, kafe, čaja i motornih vozila (sem vozila prve pomoći);
- 20) predmeti koji su posebno izrađeni za obrazovanje, zapošljavanje ili osposobljavanje slijepih odnosno drugih osoba sa invaliditetom, ako su uvezeni od strane ustanova, odnosno organizacija čija je djelatnost pružanje pomoći ovim licima, ako su ovim organizacijama ti predmeti donirani, na osnovu mišljenja organa nadležnog za poslove socijalnog staranja;
- 21) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili registrovanih humanitarnih ili dobrotvornih organizacija koji su namijenjeni za besplatnu podjelu, odnosno besplatno stavljanje na raspolaganje žrtvama elementarnih nepogoda, osim materijala i opreme namijenjene ponovnoj gradnji područja koje je pogodila elementarna nepogoda;
- 22) odlikovanja i priznanja dobijenih u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, kao i proizvoda koje koriste šefovi država ili njihovi predstavnici tokom službenih posjeta;
- 23) predmeti koji se uvoze u svrhu promocije trgovine - uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni materijal;
- 24) proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na sajmovima ili sličnim događajima, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, čvrstih, tečnih ili plinskih goriva;
- 25) roba koja se uvozi za potrebe ispitivanja, analize ili testiranja u svrhu utvrđivanja i provjere njenog sastava, kvaliteta ili tehničkih karakteristika, a za potrebe informisanja ili industrijskog ili trgovačkog istraživanja, osim proizvoda koji se koriste za ispitivanje, analiziranje ili testiranje, koji predstavljaju aktivnosti koje promovišu prodaju;
- 26) žigovi, uzorci i dizajni, njihova prateća dokumentacija, kao i obrasci za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskog i prava industrijske svojine;
- 27) dokumenti namijenjeni informisanju turista, koji ne sadrže više od 25% komercijalnih oglasa, a koji se dijele besplatno i čija je namjena podsticanje posjete stranim zemljama;
- 28) razni dokumenti, isprave, obrasci, štampani materijali, brošure, zapisi i pismonosne pošiljke;
- 29) pomoćni materijali za slaganje i zaštitu robe tokom transporta;
- 30) stelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste za potrebe transporta životinja;
- 31) goriva sadržana u standardnom rezervoaru putničkih automobila i motocikala i specijalnim kontejnerima, odnosno goriva sadržanog u prenosnom rezervoaru putničkih automobila i motocikala, najviše do deset litara po vozilu, kao i maziva neophodnih za funkcionisanje tih vozila;
- 32) materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika ili groblja žrtava rata;
- 33) kovčezi sa preminulim osobama, urne sa pepelom preminulih osoba, odnosno cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti, pod uslovom da nemaju komercijalnu namjenu;
- 34) putnička vozila posebno podešena za prevoz lica sa invaliditetom, koja su oslobođena od plaćanja carine, uz uslove propisane carinskim propisima;

- 35) prirodni gas preko sistema za prirodni gas ili preko mreže priključene na taj sistem, prirodnog gasa koji se puni iz plovila za prevoz prirodnog gasa u sistem za prirodni gas ili u mrežu proizvodnih gasovoda, odnosno električne energije preko mreže za prenos električne energije i energije za grijanje ili hlađenje preko mreže za grijanje ili hlađenje;
- 36) roba koju nabavljaju oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima;
- 37) proizvodi za namjene iz člana 25 stav 1 tač. 12, 12a, 12b i 12c ovog zakona.

Bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.“

Član 4

U članu 43 stav 3 riječi: „u visini 5%“ zamjenjuju se riječima: „u visini od 8%“.

Član 5

Poslije člana 71h dodaje dva nova člana koja glase:

„Član 71i

Odredba člana 24a stav 2 tačka 8 primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 71j

Podzakonski akti iz člana 24a stav 3 i člana 28 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 6

Ovaj zakon objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojima je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Predloženo zakonsko rješenje dio je Fiskalne strategije Crne Gore za period od 2024. do 2027. godine, kojim se žele postići sljedeći ciljevi:

- 1) reforma snižene stope PDV-a, u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%;
- 2) ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- 3) reforma odredbe koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu, odnosno njeno usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe;
- 4) ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €;
- 5) uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se reforma snižene stope PDV-a u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%. Naime, odredbama člana 98 navedene Direktive propisano je da države članice mogu primijeniti najviše dvije snižene stope, te da iste ne mogu biti niže od 5%.

Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se primjena dvije snižene stope i to od:

- 7% za: osnovne proizvode za ljudsku ishranu, lijekove, ortotička i protetička sredstva kao i medicinska sredstva koja se hirurški ugrađuju u organizam, udžbenike i nastavna sredstva, vodu za piće, osim flaširane, dnevne i periodične štampe, usluge javne higijene, usluge javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga, pogrebne usluga i proizvoda povezanih sa tim uslugama, hrane za životinje, sredstva za ishranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja, menstrualne proizvode i pelene za bebe;

- 15% za: knjige, monografske i serijske publikacije, usluge smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama, usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, autorskih prava i usluga iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti, autorskih prava iz oblasti nauke i

umjetničkih predmeta, usluga koji se naplaćuju putem ulaznica osim onih za koje je propisano oslobađanje od plaćanja PDV-a, usluge upotrebe sportskih objekata u neprofitne svrhe, servisne usluge koje se pružaju u marinama, solarne panele (ploče), frizerske usluge.

Kroz prvu sniženu stopu prepoznati su proizvodi, odnosno usluge koji direktno utiču na standard građana, čije će se oporezivanje vršiti po stopi od 7%.

Kroz drugu sniženu stopu vrši se ujednačavanje stope PDV-a na smještaj i usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, čime se rješava trenutna situacija po kojoj se u hotelskim restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, na usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića primjenjuje stopa PDV-a od 21% a u kategorisanim restoranima i objektima za pružanje cetering usluga stopa od 7%. Takođe, predloženim zakonskim rješenjem, određeni proizvodi i usluge koji su bili oporezovani po stopi od 7%, biće oporezovani po stopi od 15%. Pored navedenog, uvodi se i snižena stopa za frizerske usluge, čime se direktno doprinosi konkurentnosti ove grane privrede.

Mjera se predlaže u cilju kompenzovanja izgubljenih prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade čime Crna Gora postaje jedan od najpovoljnijih poreskih sistema u dijelu oporezivanja troškova rada.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura. Naime, postojeće zakonsko rješenje predviđalo je stimulativnu mjeru za gradnju i opremanje navedenih objekata čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura, međutim, u praksi se navedena mjera koristila isključivo za gradnju i opremanje ugostiteljskih objekata kategorije pet i više zvjezdica.

Jedan od razloga za uvođenje ove stimulativne mjere bili su između ostalog i spori povraćaji PDV od strane poreskog organa, što je predstavljalo značajnu barijeru u toku izgradnje i opremanja ugostiteljskih objekata kategorije pet i više zvjezdica, imajući u vidu da su investitori na mjesečnom nivou podnosili zahtjeve za povraćaj PDV.

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost propisano je da, ukoliko je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog PDV, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, razlika mu se priznaje kao poreski kredit za naredni poreski period, odnosno na zahtjev vraća se u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV. Za poreske obveznike koji pretežno izvoze proizvode ili koji u više od tri uzastopna obračuna PDV-a iskazuju višak ulaznog PDV-a, ovaj rok iznosi 30 dana.

Imajući u vidu da su u okviru poreskog organa značajno unaprijeđene procedure u dijelu koji se tiče povraćaja PDV, kroz uvođenje centralizovane poreske inspekcije i formiranje posebne grupe za analizu rizika, te je samim tim otklonjena barijera koju su investitori imali u prethodnom periodu u smislu otežanih procedura i probijanja zakonskih rokova za povraćaj više plaćenog PDV-a.

Navedena mjera predstavlja poreski rashod države a ujedno daje preferencijalni status pojedinim učesnicima na tržištu u odnosu na ostale. Unaprijeđenjem procedura od strane poreskog organa i

vršenjem povraćaja PDV-a u zakonski definisanim rokovima od 60, odnosno 30 dana, stvorili su se uslovi za ukidanje ove stimulatívne mjere.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se reforma odredbe koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu, odnosno njeno usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe. Predloženim zakonskim rješenjem vrši se djelimično usklađivanje sa odredbama navedene Direktive, dok će se potpuno usklađivanje izvršiti donošenjem podzakonskog akta kojim će se bliže urediti ova oblast.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €. Naime, oslobođenje kod uvoza pošiljki neznatne vrijednosti je ukinuto u EU od 01. jula 2021. godine, donošenjem Direktive 2017/2455/EU o izmjeni Direktive 2006/112/EU i Direktive 2009/132/EU u pogledu određenih obaveza u vezi sa porezom na dodatu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, te sve komercijalne pošiljke uvezene u EU podliježu plaćanju PDV, bez obzira na njihovu vrijednost. Cilj ukidanja oslobođenja od plaćanja PDV pri uvozu pošiljki je stvaranje pravednijeg i transparentnijeg sistema oporezivanja i smanjenje utaje poreza.

U Crnoj Gori prag za neoporezivanje pošiljki neznatne vrijednosti se odnosi na sve pošiljke vrijednosti do 75 eura i značajno je viši od praga koji se u EU primjenjivao sve do 01. jula 2021. godine i propisivao oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu za pošiljke vrijednosti do 22 eura.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%. Naime, shodno važećem zakonskom rješenju, ukoliko poljoprivrednik koji nije obveznik PDV-a na osnovu isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga, isporuči poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno usluge PDV obvezniku, ima pravo na paušalnu nadoknadu u visini od 5%, a koju PDV obveznik ima pravo da odbije kao ulazni PDV.

Navedena zakonska odredba predstavlja stimulatívnu mjeru za oblast poljoprivrede na način što poljoprivrednici prilikom isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga otkupnu vrijednost ovih proizvoda, uvećavaju za iznos paušalne naknade od 5%. Kako se u konkretnom slučaju radi o posebnom postupku oporezivanja, račun za isporučene proizvode, odnosno usluge (uvećan za iznos paušalne naknade) umjesto poljoprivrednika izdaje kupac (obveznik PDV-a). Obveznik PDV-a koji izdaje račun umjesto poljoprivrednika ima pravo da iznos paušalne naknade odbije kao ulazni PDV. Uvećanjem paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa postojećih 5% na 8%, država direktno stimuliše veću isporuku poljoprivrednih proizvoda.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Navedenim zakonskim rješenjem vrši se usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1 - Ovom odredbom definišu se dvije snižene stope PDV-a od 7% i 15%.

Član 2 - Ovom odredbom briše se odredba koja je predviđala primjenu nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura.

Član 3 - Ovom odredbom uređuje se oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu.

Član 4 - Ovom odredbom vrši se uvećanje paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa postojećih 5% na 8%.

Član 5 - Ovom odredbom definisano je da će se odredba člana 24a stav 2 tačka 8 primjenjivati do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Pored navedenog, ovom odredbom je propisano da će se podzakonski akti iz člana 24a stav 3 i člana 28 stav 2 ovog zakona donijeti se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6 - Ovom odredbom propisuje se da će se ovaj zakon objaviti u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2025. godine.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu da će predložene izmjene imati pozitivni fiskalni uticaj na prihodnoj strani budžeta, predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost donese po hitnom postupku, kako bi se realizovale projekcije sadržane u Fiskalnoj strategiji Crne Gore za period od 2024. do 2027. godine.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ČIJE IZMJENE SE PREDLAŽU

Snižena stopa Član 24 a

(1) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to:

1) - **prestala da važi** -

1a) osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu (hljeb, brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, hrana za odojčad, mast, ulje, meso, jaja i šećer);

2) lijekova, uključujući i lijekove za upotrebu u veterini, osim lijekova iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;

3) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava koja se hirurški ugrađuju u organizam, osim medicinskih sredstava iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;

4) udžbenika i nastavnih sredstava;

5) knjiga, monografskih i serijskih publikacija;

6) usluga smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama;

6a) - **brisana** -

6b) - **brisana** -

6c) usluga pripremanja i usluživanja hrane, bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima bez usluživanja (catering);

7) vode za piće, osim flaširane;

8) dnevne i periodične štampe, osim štampe koja u cjelini ili većim dijelom uključuje reklamne sadržaje;

9) usluga javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga;

10) usluga javne higijene;

11) pogrebnih usluga i proizvoda povezanih sa tim uslugama;

12) autorskih prava i usluga iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti;

13) autorskih prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta iz člana 45 ovog zakona;

14) usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, koncerte, muzeje, sajmove, zabavne parkove, izložbe, zoološke vrtove i slične kulturne i sportske priredbe, osim onih za koje je propisano oslobođenje od plaćanja PDV;

15) usluga upotrebe sportskih objekata u neprofitne svrhe;

15 a) servisnih usluga koje se pružaju u marinama;

15 b) - **brisana** -

16) hrane za životinje, sredstava za ishranu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja;

17) - **brisana** -

18) menstrualnih proizvoda;

19) pelene za bebe;

20) solarni paneli (ploče).

(2) Proizvodi, odnosno usluge iz stava 1 ovog člana ovog člana, bliže će se urediti propisom Ministarstva finansija.

Oslobođenja kod uvoza proizvoda

Član 28

Plaćanja PDV su oslobođeni:

- 1) uvezeni proizvodi čiji je promet u Crnoj Gori oslobođen plaćanja PDV;
- 2) proizvodi koji se u Crnu Goru unose u okviru tranzitnog carinskog postupka;
- 3) ponovo uvezeni proizvodi koje u nepromijenjenom stanju uvozi lice koje ih je izvezlo i ako je u skladu sa carinskim propisima oslobođeno plaćanja carine;
- 4) pravno uvezeni proizvodi na kojim su u inostranstvu izvršene usluge i za koje nije bilo priznato pravo odbitka, odnosno povraćaja PDV;
- 5) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili dobrotvornih humanitarnih organizacija i organizacija lica sa invaliditetom, koji su namijenjeni za besplatnu podjelu licima u stanju socijalne potrebe. Oslobođenje se ne odnosi na alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode, kafu i motorna vozila, osim vozila za spasavanje;
- 6) uvezeni proizvodi koji su oslobođeni plaćanja carine, a koji su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih, konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija i članovima tih organizacija, u okviru limita i pod uslovima propisanim međunarodnim konvencijama o osnivanju tih organizacija, a na osnovu mišljenja ministra nadležnog za inostrane poslove.
- 7) usluge u vezi sa uvozom proizvoda, ako je njihova vrijednost uključena u poresku osnovicu, u skladu sa članom 22 stav 2 tačka 2) ovog zakona;
- 8) zlato i drugi plemeniti metali, banknote i kovanice (kovani novac), koje uvozi Centralna banka Crne Gore;
- 9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to:
 - a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;
 - b) pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €;
 - c) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;
 - d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;
 - e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;
 - f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;
 - g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;
 - h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;
- 10) proizvodi koji su posebno izrađeni za obrazovanje, osposobljavanje ili zapošljavanje slijepih i gluhih, odnosno drugih fizički ili duševno hendikepiranih lica, ako su stečeni besplatno i uvezeni od strane ustanova, odnosno organizacija čija djelatnost je obrazovanje, odnosno nuđenje pomoći tim licima i ako od strane donatora nije izražena komercijalna namjena, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove socijalnog staranja;

11) putnička vozila, posebno podešena za prevoz lica sa invaliditetom, ali samo ako se uvoze za potrebe lica kome zbog dugogodišnjeg fizičkog oštećenja trebaju invalidska kolica, uz uslove propisane carinskim propisima;

11a) uvoz:

- prirodnog gasa preko sistema za prirodni gas ili preko mreže priključene na taj sistem,
- prirodnog gasa koji se puni iz plovila za prevoz prirodnog gasa u sistem za prirodni gas ili u mrežu proizvodnih gasovoda,
- električne energije preko mreže za prenos električne energije i energije za grijanje ili hlađenje preko mreže za grijanje hlađenje;

12) uvoz proizvoda za namjene iz člana 25 tač. 10a, 12, 12a, 12b, 12c i 12d ovog zakona.

13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.

(2) Bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV iz tač. 5), 6), 12) i 13), ovog člana urediće se propisom Ministarstva finansija.

Poljoprivrednici

Član 43

(1) Poljoprivrednik koji nije obveznik PDV na osnovu isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga (u daljem tekstu: poljoprivrednik) ima pravo na paušalnu nadoknadu ulaznog PDV (u daljem tekstu: paušalna nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim članom.

(2) Paušalna nadoknada iz stava 1 ovog člana se priznaje samo poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga poreskim obveznicima iz ovog zakona.

(3) Poreski obveznici iz stava 2 ovog člana, za koje je izvršen promet proizvoda, odnosno usluga od strane poljoprivrednika, dužni su u vrijednost (cijenu) tog prometa uračunati iznos paušalne nadoknade u visini 5% od otkupne vrijednosti proizvoda, odnosno usluga.

(4) Poreski obveznici iz stava 3 ovog člana imaju pravo da paušalnu nadoknadu odbiju kao ulazni PDV, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

(5) Poljoprivredniku, iz stava 1 ovog člana priznaje se pravo na paušalnu nadoknadu, ukoliko je prethodno pribavio saglasnost nadležnog poreskog organa.

(6) Bliži propis o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz ovog člana donosi Ministarstvo finansija



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/24-2891/2



Za: **MINISTARSTVO FINANSIJA**
ministru Novici Vukoviću

Veza: Dopis br: 10-040/24-299/1

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 10-040/24-299/1 od 12. avgusta 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24 i 72/24) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PISANOG PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/24/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on Value Added Tax	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranović, 020/243 - 339, biljana.peranovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Miloš Radulović, milos.radulovic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovođe propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2024-2027	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoje odredbe primarnih izvora prava EU s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32009L0132		
Direktiva 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe / Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods (Codified version) (OJ L 292, 10/11/2009)		
Djelimično usklađeno/partly harmonized		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji se odnosi na bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda iz člana 28 stav 1 Zakona. Podzakonski akt donijeće se u prvom kvartalu 2025.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni sekundarni izvori prava EU nijesu prevedeni na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost nije bilo učešća konsultanata	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
 Datum: 09.08.2024. godine	 Datum: _____

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa EU (ukoliko postoje)
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi			
MF-TU/PZ/24/09	MF-IU/PZ/24/09			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe - 32009L0132				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost		Proposal for the Law on amendments to the Law on Value Added Tax		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2009/132/EU				
GLAVA I. PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE				
Član 1				
Opseg oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu „PDV“) naveden u članu 143 tačkama (b) i (c) Direktive 2006/112/EU i pravila za njegovu primjenu, navedena u članu 145 navedene Direktive, definisan je ovom Direktivom. U skladu s članom 131 i članom 143 tačkama (b) i (c) Direktive 2006/112/EU, države članice su obavezne primijeniti oslobođenja od poreza propisana u ovoj Direktivi pod uslovima koje su utvrdile kako bi osigurale da se navedena oslobođenja ispravno i jednostavno primjenjuju te kako bi spriječile svaki pokušaj utaje, izbjegavanja poreza ili zloupotrebe.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 2				
1. Za potrebe ove Direktive: (a) „uvoz“ označava uvoz, kako je definisano članom 30 Direktive 2006/112/EU i uvoz za domaću upotrebu nakon što je stavljen u jedan od postupaka navedenih u članu 157 stavu 1 tački (a) te Direktive ili postupak privremenog uvoza ili tranzita; (b) „lična imovina“ označava svaku imovinu koja je namijenjena ličnoj upotrebi navedenih osoba ili za zadovoljenje potreba njihovog domaćinstva, uključujući	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 11 Zakona o porezu na dodatu vrijednost	

<p>poslovnu imovinu, bicikle i motocikle, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp kućice, plovila za rekreaciju i privatne avione, uključujući predmete domaćinstva za uobičajene potrebe domaćinstva te kućne ljubimce i jahaće životinje;</p> <p>(c) „imovina domaćinstva“ označava lične stvari, tekstil za domaćinstvo i opremu te predmete namijenjene ličnoj upotrebi navedenih osoba ili za zadovoljavanje potreba njihovog domaćinstva;</p> <p>(d) „alkoholni proizvodi“ označavaju proizvode (pivo, vino, aperitivi s vinskom ili alkoholnom osnovom, liker i alkoholna pića itd.) koji spadaju pod KN oznake od 2203 do 2208;</p> <p>(e) „Zajednica“ označava područje država članica u kojem se primjenjuje Direktiva 2006/112/EU.</p> <p>2. Priroda ili količina lične imovine ne smije odražavati ni jedan komercijalni interes, niti smije biti namijenjena za ekonomsku djelatnost u smislu člana 9 stav 1 Direktive 2006/112/EU. Međutim, prenosna oprema za obavljanje primijenjene ili slobodne umjetnosti, koja je neophodna navedenoj osobi obavljanje svog zanata ili profesije, takođe predstavlja ličnu imovinu.</p>			<p>(Sl. list RCG, br. 65/01...04 /06 i Sl. list CG br. 16/07... 03/23)</p> <p>Definicije lične imovine, imovine domaćinstva i alkoholnih proizvodi nisu materija regulisanja ovog zakona</p>
<p style="text-align: center;">GLAVA II</p> <p style="text-align: center;">UVOZ LIČNE IMOVINE KOJA PRIPADA FIZIČKIM LICIMA KOJI DOLAZE IZ TREĆIH ZEMALJA ILI TREĆIH PODRUČJA</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 1</p> <p style="text-align: center;">Lična imovina fizičkih lica koje prenose svoje uobičajeno boravište u Zajednicu</p> <p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>U skladu sa članovima 4 do 11, oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza se odobrava za ličnu imovinu uvezenu od strane fizičkih lica koje svoje uobičajeno boravište izvan Zajednice prenose u državu članicu Zajednice.</p> <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Oslobođenje je ograničeno na ličnu imovinu:</p> <p>(a) koja je, osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, bila u vlasništvu i u slučaju robe koja nije za široku potrošnju, koju navedena lica nijesu koristile na svojem predašnjem uobičajenom boravištu tokom najmanje 6 mjeseci prije isteka datuma kada prestaju imati svoje uobičajeno boravište izvan Zajednice;</p> <p>(b) koja je namijenjena upotrebi za iste namjene u novom uobičajenom boravištu. Države članice takođe mogu usloviti oslobođenje od poreza za ličnu imovinu prethodnim plaćanjem carinskih ili poreskih naknada za tu imovinu bilo u zemlji porijekla ili u zemlji otpreme.</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Oslobođenje se može odobriti samo osobama čije je uobičajeno boravište bilo izvan Zajednice u neprekidnom razdoblju u trajanju od najmanje 12 mjeseci.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Član 28 mijenja se i glasi:</p> <p>„Plaćanja PDV pri uvozu su oslobođeni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) proizvodi čiji je promet u Crnoj Gori oslobođen plaćanja PDV; 2) proizvodi koji se u Crnu Goru unose u okviru tranzitnog carinskog postupka; 3) ponovo uvezeni proizvodi koje u nepromijenjenom stanju uvozi lice koje ih je izvezlo i ako je u skladu sa carinskim propisima oslobođeno plaćanja carine; 4) ponovo uvezeni proizvodi na kojim su u inostranstvu izvršene usluge i za koje nije bilo priznato pravo 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	

<p>Međutim, nadležna tijela mogu odobriti izuzeća od navedenog pravila pod uslovom da je jasno kako je namjera navedenog lica bila da boravi van Zajednice u neprekinutom razdoblju od najmanje 12 mjeseci</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Oslobodjenje od poreza se ne odobrava u slučaju:</p> <p>(a) alkoholnih proizvoda;</p> <p>(b) duvana ili duvanskih proizvoda;</p> <p>(c) komercijalnih prevoznih sredstava;</p> <p>(d) predmeta za upotrebu prilikom obavljanja zanata ili zanimanja, a koji ne uključuju prenosivu opremu za obavljanje primijenjene ili slobodne umjetnosti.</p> <p>Vozila namijenjena mješovitoj upotrebi u komercijalne ili profesionalne svrhe takođe mogu biti izuzeta od oslobodjenja od poreza.</p> <p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>1. Osim u posebnim slučajevima, oslobodjenje od poreza se odobrava samo u vezi s ličnom imovinom koja se trajno uvozi u okviru 12 mjeseci od datuma, kada je navedeno lice uspostavilo svoje uobičajeno boravište unutar Zajednice.</p> <p>2. Lična imovina može se uvesti u nekoliko zasebnih pošiljaka unutar razdoblja navedenog u stavu 1.</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Oslobodjenje od poreza se ne odobrava za alkoholne proizvode, duvan ili duvanske proizvode.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 3.</p> <p style="text-align: center;">Lična imovina stečena kao nasljedstvo</p> <p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>U skladu s članovima 18, 19 i 20, oslobodjenje od poreza se odobrava za ličnu imovinu stečenu u obliku nasljedstva od strane fizičkog lica koje ima uobičajeno boravište unutar Zajednice.</p> <p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>Oslobodjenje se ne odobrava za:</p> <p>(a) alkoholne proizvode;</p> <p>(b) duvan ili duvanske proizvode;</p> <p>(c) komercijalna prevozna sredstva;</p> <p>(d) predmete koji se koriste prilikom trgovanja ili obavljanja profesije, a koji ne uključuju prenosne instrumente za potrebe primijenjene ili slobodne umjetnosti, a koji su bili potrebni prilikom trgovanja ili obavljanja profesije preminule osobe;</p> <p>(e) skladišta sirovina i gotovih ili polu-gotovih proizvoda;</p> <p>(f) stoku i zalihe poljoprivrednih proizvoda koje premašuju količine prikladne za uobičajene porodične potrebe.</p> <p style="text-align: center;">GLAVA VI. UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA NAMUJENJENIH ZA POLJOPRIVREDNU UPOTREBU</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 1</p> <p>Proizvodi koje su dobili poljoprivrednici u Zajednici na posjedima koji su smješteni u trećim zemljama ili na trećim područjima</p>	<p>odbitka, odnosno povraćaja PDV;</p> <p>5) usluge u vezi sa uvozom proizvoda, ako je njihova vrijednost uključena u poresku osnovicu, u skladu sa članom 22 stav 2 tačka 2 ovog zakona;</p> <p>6) zlato i drugi plemeniti metali, banknote i kovanice (kovani novac), koje uvozi Centralna banka Crne Gore;</p> <p>7) proizvodi koji su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih, konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija i članovima tih organizacija, u okviru limita i pod uslovima propisanim međunarodnim konvencijama o osnivanju tih organizacija, a na osnovu mišljenja organa nadležnog za vanjske poslove;</p> <p>8) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;</p> <p>9) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju</p>	
---	--	--

<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>1. U skladu sa članovima 31 i 32, od poreza pri uvozu su oslobođeni poljoprivredni, stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumarski proizvodi dobijeni na posjedima koji su smješteni u trećoj zemlji ili na trećem području i kojima upravljaju poljoprivredni proizvođači koji svoje glavno preduzeće imaju u Zajednici i koji su susjedni području navedene zemlje ili područja.</p> <p>Čistokrvni konji, koji nisu stariji od šest mjeseci te koji su se rodili u trećoj zemlji ili na trećem području, koji su oplodeni u Zajednici i naknadno privremeno izvezeni kako bi se rodili, takođe su oslobođeni od poreza pri uvozu.</p> <p>2. Kako bi bili prikladni za oslobođenje od poreza u skladu sa stavom 1 prvim podstavom, stočarski proizvodi moraju biti dobijeni od životinja koje su okočene, stečene ili uvezene u skladu s opštim poreskim aranžmanima, koji se primjenjuju u državi članici uvoza.</p> <p style="text-align: center;">Član 31</p> <p>Oslobođenje od poreza je ograničeno na proizvode koji nisu podvrgnuti nijednoj obradi osim onoj koja normalno slijedi njihovu četvu ili proizvodnju.</p> <p style="text-align: center;">Član 32</p> <p>Oslobođenje od poreza se odobrava samo u vezi s proizvodima koje uvozi poljoprivredni proizvođač ili koji su uvezeni u njegovo ime.</p> <p style="text-align: center;">Član 33</p> <p>Ovo se poglavlje primjenjuje mutatis mutandis na ribarske proizvode ili djelatnosti uzgajanja riba u jezerima ili plovnim putovima koji graniče s područjem Zajednice od strane ribara koji imaju poslovno sjedište u Zajednici i na proizvode dobijene lovačkim aktivnostima, koje na takvim jezerima ili plovnim putovima izvršavaju lovci i ribari s poslovnim sjedištem u Zajednici.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 2 Sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu zemlje i usjeva</p> <p style="text-align: center;">Član 34</p> <p>U skladu sa članom 35, od poreza pri uvozu su oslobođeni sjeme, gnojivo i proizvodi za obradu zemlje i usjeva, namijenjeni upotrebi na imovini smještenoj unutar Zajednice, koja je susjedna s trećom zemljom ili trećim područjem te kojim upravljaju poljoprivredni proizvođači koji imaju glavno preduzeće u navedenoj zemlji ili na području koje graniči s područjem Zajednice.</p> <p style="text-align: center;">Član 35</p> <p>1. Oslobođenje je ograničeno na količinu sjemena, gnojiva ili drugih proizvoda koji su potrebni u smislu upravljanja imovinom. Navedeno oslobođenje se odobrava samo za sjeme, gnojiva ili druge proizvode koje je u Zajednicu direktno uvezao poljoprivredni proizvođač ili koji su uvezeni za njegov račun.</p> <p>2. Države članice mogu oslobođenje usloviti uzajamnim tretmanom.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 3 Referentne stvari za kontrolu kakvoće medicinskih proizvoda</p> <p style="text-align: center;">Član 40</p>	<p>propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;</p> <p>10) predmeti koji čine ličnu imovinu, koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih proizvoda se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, komercijalnih prevoznih sredstava i proizvoda koji se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja;</p> <p>11) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda;</p> <p>12) predmeti koji čine ličnu imovinu, koje su crnogorski i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili van Crne Gore, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, komercijalnih prevoznih sredstava, proizvoda koji se koriste</p>			
--	---	--	--	--

<p>Od poreza pri uvozu su oslobođene pošiljke koje sadrže uzorke referentnih stvari koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija za kontrolu kakvoće materijala koji se koriste u proizvodnji medicinskih proizvoda i koje su naslovljene na primaoca koje su nadležna tijela država članica ovlastila da prime takve pošiljke uz oslobođenje od poreza.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 4 Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima</p> <p style="text-align: center;">Član 41</p> <p>Farmaceutski proizvodi za upotrebu u ljudskoj ili veterinarskoj medicini od strane osoba koje učestvuju u međunarodnim sportskim događajima, u granicama onoga što je nužno za njihove potrebe tokom njihovog boravka u Zajednici, oslobođeni su od poreza pri uvozu.</p> <p style="text-align: center;">Član 44</p> <p>Oslobođenje od poreza se ne odobrava za:</p> <p>(a) alkoholne proizvode;</p> <p>(b) duvan ili duvanske proizvode;</p> <p>(c) kafu i čaj;</p> <p>(d) motorna vozila osim vozila hitne pomoći.</p> <p style="text-align: center;">Član 45</p> <p>Oslobođenje od poreza se odobrava isključivo organizacijama čiji računovodstveni postupci omogućavaju nadležnim tijelima nadzor nad njihovim aktivnostima i koji nude sva potrebna jamstva.</p> <p style="text-align: center;">Član 47</p> <p>1. Organizacije navedene u članu 43 koje su prestale ispunjavati uslove zbog kojih imaju pravo na oslobođenje, ili kojima se predlaže da robu i opremu, oslobođenu od poreza pri uvozu, koriste u svrhe koje ne uključuju svrhe navedene u tom članu, o tome moraju obavijestiti nadležna tijela.</p> <p>2. Roba koja je ostala u posjedu organizacija koje su prestale ispunjavati uslove zbog kojih imaju pravo na oslobođenje od poreza, podliježe relevantnom PDV-u na uvoz po stopi koja se primjenjuje na datum kada uslovi više nijesu ispunjeni, na osnovu vrste robe i opreme, odnosno vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p>3. Roba koju koriste organizacije koje imaju koristi od oslobođenja od poreza u svrhe osim onih navedenih u članu 43 podliježe relevantnom PDV-u na uvoz po stopi koja se primjenjuje na dan kada je korištena u druge svrhe na osnovu vrste robe i opreme i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 3 Predmeti koji su uvezeni u korist hendikepiranih osoba</p> <p style="text-align: center;">Član 48</p> <p>1. Predmeti koji su posebno osmišljeni za obrazovanje, zapošljavanje ili socijalno osposobljavanje slijepih osoba ili drugih osoba koje su fizički ili mentalno hendikepirane oslobađa se od poreza pri uvozu, ako su:</p>	<p>za obavljanje djelatnosti ili zanimanja, zaliha sirovina i gotovih proizvoda ili poluproizvoda, stoke i zaliha poljoprivrednih proizvoda čije količine prevazilaze uobičajne porodične potrebe;</p> <p>13) odjeća, školski materijali i predmeti domaćinstva koji služe za opremanje studentske sobe i pripadaju učenicima ili studentima koji dolaze na studije u Crnu Goru i namijenjeni su njihovoj ličnoj upotrebi tokom studiranja;</p> <p>14) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja, kao i sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu zemlje i plodova sa ovih imanja;</p> <p>15) životinje za laboratoriju i biološke ili hemijske supstance za istraživanje;</p> <p>16) terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagense za utvrđivanje krvnih grupa i vrsta tkiva;</p>	
--	---	--

<p>(a) ih uveze institucije ili organizacije koje su prvenstveno uključene u obrazovanje ili pribavljanje pomoći hendikepiranim osobama te su ih nadležna tijela ovlastila da takve predmete primaju oslobođene od poreza; i</p> <p>(c) takvim organizacijama ili institucijama besplatno donirane, bez komercijalne namjene davaoca.</p> <p>2. Oslobođenje od poreza se primjenjuje na određene rezervne dijelove, komponente ili dodatke posebno izrađene za navedene predmete te na alate koji se koriste prilikom održavanja, pregleda, kalibracije i popravki navedenih predmeta, pod uslovom da su takvi rezervni dijelovi, komponente, dodaci ili alati uvezeni u isto vrijeme kao i navedeni predmeti ili, ako su uvezeni naknadno, da ih je moguće identifikovati kao alate koji su namijenjeni za predmete koji su prethodno oslobođeni od poreza ili koji bi mogli ispunjavati uslove za oslobođenje od poreza u trenutku kada je zatražen uvoz posebnih pomoćnih dijelova, komponenti ili dodataka i alata na koje se navedeno odnosi.</p> <p>3. Predmeti koji su prilikom uvoza oslobođeni od poreza ne smiju se koristiti u svrhe koje ne uključuju školovanje, zaposlenje ili socijalno osposobljavanje slijepih ili na drukčiji način hendikepiranih osoba.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 4. Roba koja se uvozi u korist žrtava elementarnih nepogoda</p> <p style="text-align: center;">Član 51</p> <p>U skladu sa članovima od 52 do 57, roba koju uvoze državne organizacije ili druge humanitarne ili filantropske organizacije koje su odobrili nadležni organi, oslobađa se od poreza pri uvozu, u slučajevima kada je namijenjena:</p> <p>(b) besplatnoj distribuciji žrtvama elementarnih nepogoda koje pogađaju područje jedne ili više država članica; ili</p> <p>(b) besplatnom stavljanju na raspolaganje žrtvama takvih nepogoda, dok i dalje ostaju u vlasništvu navedenih organizacija.</p> <p>Roba koju su uvezle agencije za pomoć prilikom elementarnih nepogoda kako bi ispunile njihove potrebe tokom razdoblja njihove aktivnosti takođe imaju pravo na oslobođenje od poreza pod istim uslovima.</p> <p style="text-align: center;">Član 52</p> <p>Oslobođenje od poreza se ne odobrava za materijale i opremu namijenjene ponovnoj gradnji područja koje je pogodila elementarna nepogoda.</p> <p style="text-align: center;">Član 54</p> <p>Oslobođenje se odobrava samo organizacijama čiji računovodstveni postupci omogućuju nadležnim tijelima nadzor nad njihovim poslovanjem te koje nude sva jamstva koja se smatraju neophodnim.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 2 Pokloni prihvaćeni u kontekstu međunarodnih odnosa</p> <p style="text-align: center;">Član 59</p> <p>Prema potrebi, ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju na međunarodno kretanje putnika, a u skladu sa članovima 60 i 61, oslobođenje od poreza se odobrava za robu:</p>	<p>17) pošiljke koje sadrže uzorke referentnih supstanci za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda, odobrenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije;</p> <p>18) farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;</p> <p>19) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili registrovanih humanitarnih ili dobrotvornih organizacija, koji su namijenjeni za besplatnu podjelu licima u stanju socijalne potrebe, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, kafe, čaja i motornih vozila (sem vozila prve pomoći);</p> <p>20) predmeti koji su posebno izrađeni za obrazovanje, zapošljavanje ili osposobljavanje slijepih odnosno drugih osoba sa invaliditetom, ako su uvezeni od strane ustanova, odnosno organizacija čija je djelatnost pružanje pomoći ovim licima, ako su ovim organizacijama ti predmeti donirani, na osnovu mišljenja organa nadležnog za poslove socijalnog staranja;</p> <p>21) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili</p>	
---	--	--

<p>(a) koju su uvezle osobe koje su bile u službenoj posjeti u trećoj zemlji ili u trećem području i kojima su navedenu robu organi domaćina predali u obliku u obliku poklona;</p> <p>(b) koju su uvezle osobe koje su došle u službenu posjetu u Zajednicu i koje ih tom prilikom namjeravaju ponuditi organima domaćina u obliku poklona;</p> <p>(c) koju je nadležno tijelo, javno tijelo ili grupa koja obavlja aktivnosti od javnog interesa, smještena u trećoj zemlji ili na trećem području poslala u obliku poklona, kao znak prijateljstva ili dobre volje, službenom tijelu, javnom tijelu ili grupi koja obavlja aktivnost od javnog interesa, te koja je smještena u državi članici uvoza i koju su nadležna tijela ovlastila da primi takvu robu oslobođenu od poreza.</p> <p>Član 60</p> <p>Oslobođenje od poreza se ne odobrava za alkoholne proizvode, duvan ili duvanske proizvode.</p> <p>POGLAVLJE 3</p> <p>Roba koju koriste vladari ili šefovi država</p> <p>Član 62</p> <p>1. Oslobođenje od poreza, unutar ograničenja i pod uslovima koje su propisala nadležna tijela, se odobrava za:</p> <p>(a) poklone vladajućim monarsima i šefovima država;</p> <p>(b) robu koju koriste ili konzumiraju vladajući monarsi i šefovi država neke treće zemlje, ili osobe koje ih službeno predstavljaju, tokom svog službenog boravka u Zajednici.</p> <p>2. Država članica uvoza može usloviti da oslobođenje od poreza navedeno u stavu 1 tački (b) zavisi od uzajamnosti.</p> <p>3. Oslobođenje navedeno u stavu 1 se takođe primjenjuje na lica koje uživaju posebna prava na međunarodnom nivou koja odgovaraju pravima koja uživaju vladajući monarsi ili šefovi država.</p> <p>GLAVA X.</p> <p>UVOZ ROBE RADI PROMOCIJE TRGOVINE</p> <p>POGLAVLJE 1.</p> <p>Uzorci zanemarljive vrijednosti</p> <p>Član 63</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 67 stav 1 tačku (a), od poreza pri uvozu se oslobađaju uzorci robe koji imaju zanemarljivu vrijednost te koji se mogu koristiti samo za naručivanje vrste robe koju predstavljaju.</p> <p>2. Nadležna tijela mogu zahtijevati da određeni predmeti, kako bi ispunili uslove za oslobođenje pri uvozu, moraju biti učinjeni trajno neupotrebljivima, i to cijepanjem, bušenjem ili jasnim i neizbrisivim označavanjem ili nekim drugim postupkom, pod uslovom da to ne uništi njihov značaj koji imaju kao uzorci.</p> <p>3. Za potrebe stava 1 „uzorci robe“ označavaju svaki predmet koji predstavlja vrstu robe, a čiji je način predstavljanja i količina, za robu istog tipa ili kvaliteta, neupotrebljiv za bilo koju svrhu osim za traženje narudžbi.</p> <p>Član 71</p> <p>Oslobođenje od poreza navedeno u članu 67 stav 1 tačkama (a) i (b) se ne odobrava za:</p> <p>(a) alkoholne proizvode;</p>	<p>registrovanih humanitarnih ili dobrotvornih organizacija koji su namijenjeni za besplatnu podjelu, odnosno besplatno stavljanje na raspolaganje žrtvama elementarnih nepogoda, osim materijala i opreme namijenjene ponovnoj gradnji područja koje je pogodila elementarna nepogoda;</p> <p>22) odlikovanja i priznanja dobijenih u okviru međunarodnih događaja i poklona primijeni u okviru međunarodnih odnosa, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, kao i proizvoda koje koriste šefovi država ili njihovi predstavnici tokom službenih posjeta;</p> <p>23) predmeti koji se uvoze u svrhu promocije trgovine - uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni materijal;</p> <p>24) proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na sajmovima ili sličnim događajima, osim alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda, čvrstih, tečnih ili plinskih goriva;</p> <p>25) roba koja se uvozi za potrebe ispitivanja, analize ili testiranja u svrhu utvrđivanja i provjere njenog sastava,</p>			
--	---	--	--	--

<p>(b) duvan ili duvanske proizvode; (c) gorivo, koje može biti čvrsto, tečno ili plinsko.</p> <p style="text-align: center;">GLAVA XI ROBA KOJA JE UVEZENA ZA POTREBE PREGLEDA, ANALIZE ILI TESTIRANJA Član 72</p> <p>U skladu s članovima 73 do 78, roba koja je namijenjena pregledu, analizi ili testiranju kako bi se utvrdio njen sastav, kakvoća ili druge tehničke karakteristike u svrhu informisanja ili industrijskog ili komercijalnog istraživanja je oslobođena od poreza pri uvozu.</p> <p style="text-align: center;">Član 74</p> <p>Oslobođenje od poreza se ne odobrava za robu koja se koristi u pregledima, analizama ili testovima koji u sebi sadrže aktivnosti unaprjeđenja prodaje.</p> <p style="text-align: center;">Član 75</p> <p>Oslobođenje od poreza se odobrava samo u vezi sa količinom robe koja je neophodna za potrebe za koje je uvezena. Te količine u svakom slučaju utvrđuju nadležna tijela, vodeći računa o navedenoj svrsi.</p> <p style="text-align: center;">GLAVA XII UVOZ RAZLIČITIH POŠILJKI POGLAVLJE 1 Pošiljke poslate organizacijama koje štite autorska prava ili prava na industrijski i komercijalni patent Član 79</p> <p>Od poreza pri uvozu se oslobađaju žigovi te uzorci i dizajni, kao i njihova dokazna dokumentacija, kao i zahtjevi za patente za izum ili slično, koje je potrebno dostaviti nadležnim organima odgovornim za zaštitu autorskih prava ili zaštitu industrijskih ili komercijalnih prava na patent.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 5 Stelja, krma i stočna hrana za životinje tokom njihovog transporta Član 83</p> <p>Stelja, krma i stočna hrana bilo kojeg opisa utovarena na prevozno sredstvo koje se koristi za transport životinja na području Zajednice u svrhu distribucije gore navedenih životinja tokom prevoza je oslobođena od poreza pri uvozu.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 6 Gorivo i maziva, koji se nalaze u dramskim motornim vozilima i specijalnim kontejnerima Član 84</p> <p>1. U skladu sa članovima 85, 86 i 87, od poreza pri uvozu se oslobađa:</p> <p>(a) gorivo koje se nalazi u standardnim rezervoarima: i. privatnih i komercijalnih motornih vozila i motocikala; ii. specijalnih kontejnera;</p> <p>(b) gorivo koje se nalazi u prenosnim rezervoarima, koje prevoze privatna motorna vozila i motocikli, najviše do 10 litara po vozilu i ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o vlasništvu nad gorivom i njegovom prevozu.</p>	<p>kvaliteta ili tehničkih karakteristika, a za potrebe informisanja ili industrijskog ili trgovačkog istraživanja, osim proizvoda koji se koriste za ispitivanje, analiziranje ili testiranje, koji predstavljaju aktivnosti koje promovišu prodaju;</p> <p>26) žigovi, uzorci i dizajni, njihova prateća dokumentacija, kao i obrasci za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskog i prava industrijske svojine;</p> <p>27) dokumenti namijenjeni informisanju turista, koji ne sadrže više od 25% komercijalnih oglasa, a koji se dijele besplatno i čija je namjena podsticanje posjete stranim zemljama;</p> <p>28) razni dokumenti, isprave, obrasci, štampani materijali, brošure, zapisi i pismonosne pošiljke;</p> <p>29) pomoćni materijali za slaganje i zaštitu robe tokom transporta;</p> <p>30) stelja, stočna i druga hrana bilo koje vrste za potrebe transporta životinja;</p> <p>31) goriva sadržana u standardnom rezervoaru putničkih automobila i</p>	
---	---	--

<p>2. U smislu stava 1:</p> <p>[a] „komercijalno motorno vozilo“ označava svako motorno drumsko vozilo (uključujući traktore s prikolicama) koje je, u skladu sa svojim tipom konstrukcije i opreme, oblikovano i osposobljeno za prevoz, uz naknadu ili besplatno, više od devet osoba uključujući vozača ili robe, i svako drumsko vozilo koje se koristi za posebne svrhe, osim za transport, kao takav;</p> <p>[b] „lično motorno vozilo“ označava svako motorno vozilo koje nije obuhvaćeno definicijom iz tačke (a);</p> <p>(c) „standardni rezervoar“ označava:</p> <p>i. rezervoar koji je proizvođač trajno ugradio na sva motorna vozila istog tipa kao što je navedeno vozilo i čija trajna ugradnja omogućuje izravnu uporabu goriva, u svrhu pogona i, prema potrebi, rada tokom transporta, rashladnih i drugih sistema;</p> <p>ii. rezervoar koji je proizvođač trajno ugradio na sve kontejnere istog tipa kao što je navedeni kontejner i čija trajna ugradnja omogućava direktnu upotrebu goriva, u svrhu pogona i, prema potrebi, rada tokom transporta, rashladnih i drugih sistema kojima su specijalni kontejneri opremljeni;</p> <p>(d) „poseban kontejner“ označava svaki kontejner koji je opremljen posebno oblikovanim aparatom za rashladne sisteme, sistemom spajanja sa kiseonikom, sistemom toplotne izolacije ili drugim sistemima. Uz rezervoare navedene u prvom podstavu tačke (c) podtački i, plinski rezervoari koji su ugrađeni na motorna vozila i oblikovani za direktnu upotrebu plina kao goriva kao i rezervoari koji su ugrađeni na pomoćne sisteme sa kojima vozilo može biti opremljeno takođe se smatraju standardnim rezervoarima.</p> <p style="text-align: center;">Član 88</p> <p>Oslobođenje od poreza se takođe primjenjuje na maziva koja se prenose u motornim vozilima i koja su potrebna za njihovo normalno funkcionisanje tokom navedenog putovanja.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 7</p> <p style="text-align: center;">Roba za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje groblja ili spomenika žrtvama rata</p> <p style="text-align: center;">Član 89</p> <p>Oslobođenje od poreza se odobrava za robu koja se koristi pri izgradnji, održavanju ili ukrašavanju groblja i grobnica te spomenika žrtvama rata treće zemlje koji su sahranjeni u Zajednici, a koju uvoze organizacije koje su nadležna tijela za to ovlastila.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 8</p> <p style="text-align: center;">Kovčezi, urne s pepelom preminulih osoba i ukrasni pogrebni predmeti</p> <p style="text-align: center;">Član 90</p> <p>Od poreza pri uvozu su oslobođeni:</p> <p>(a) kovčezi sa preminulim osobama i urne s pepelom preminulih osoba, cvijeće, pogrebni vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti;</p> <p>(b) cvijeće, pogrebni vijenci i drugi ukrasni predmeti koje je donijela osoba koja ima prebivalište izvan Zajednice, a koja prisustvuje sahrani ili koja dolazi ukasiti grobove na području Zajednice, pod uslovom da taj uvoz ne odražava ni po svojoj prirodi ni po svojoj količini nikakvu komercijalnu namjenu.</p>	<p>motocikala i specijalnim kontejnerima, odnosno goriva sadržanog u prenosnom rezervoaru putničkih automobila i motocikala, najviše do deset litara po vozilu, kao i maziva neophodnih za funkcionisanje tih vozila;</p> <p>32) materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika ili groblja žrtava rata;</p> <p>33) kovčezi sa preminulim osobama, urne sa pepelom preminulih osoba, odnosno cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti, pod uslovom da nemaju komercijalnu namjenu;</p> <p>34) putnička vozila posebno podešena za prevoz lica sa invaliditetom, koja su oslobođena od plaćanja carine, uz uslove propisane carinskim propisima;</p> <p>35) prirodni gas preko sistema za prirodni gas ili preko mreže priključene na taj sistem, prirodnog gasa koji se puni iz plovila za prevoz prirodnog gasa u sistem za prirodni gas ili u mrežu proizvodnih gasovoda, odnosno električne energije preko mreže za prenos električne energije i energije za grijanje ili</p>	
---	--	--

	<p>hlađenje preko mreže za grijanje ili hlađenje;</p> <p>36) roba koju nabavljaju oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima;</p> <p>37) proizvodi za namjene iz člana 25 stav 1 tač. 12, 12a, 12b i 12c ovog zakona.</p> <p>Bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija."</p>			
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>1. Dok ne prođe 12 mjeseci od datuma deklaracije za konačni uvoz, lična imovina koja je uvezena uz oslobođenje od poreza ne smije se pozajmiti, dati kao jemstvo, iznajmiti ili preneti, uz naknadu ili besplatno, bez dostavljanja prethodnog obavještenja nadležnim organima.</p> <p>2. Ako se lična imovina pozajmi, preda kao jemstvo, iznajmi ili prenese prije isteka razdoblja navedenog u stavu 1, za nju je potrebno platiti odgovarajući PDV, u onom iznosu koji se primjenjuje na dan takvog pozajmljivanja, jemstva, iznajmljivanja ili prenosa, na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>1. Odstupajući od člana 7 stav 1 oslobođenje od poreza se smije odobriti za ličnu imovinu koja je trajno uvezena prije nego je navedeno lice uspostavilo svoje uobičajeno boravište unutar Zajednice, pod uslovom da se ta osoba obaveže da će uspostaviti svoje uobičajeno boravište unutar Zajednice u roku od 6 mjeseci. Uz takvu obavezu mora biti priloženo jemstvo, u obliku i iznosu koje utvrde nadležna tijela.</p> <p>2. Prilikom primjene stava 1 razdoblje navedeno u članu 4 prvo stavu tački (a) se računa od dana uvoza u Zajednicu.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Član 28 mijenja se i glasi:</p> <p>... „Bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija."</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađeno st će se postići donošenjem podzakonskog akta koji se odnosi na bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu</p>	<p>I kvartal 2025.</p>

<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>1. Ako zbog poslovnih obaveza navedeno lice napusti treću zemlju ili treće područje na kojem je imala uobičajeno boravište bez da je istovremeno uspostavila svoje uobičajeno boravište na području države članice Zajednice, iako ima namjeru to učiniti, tada nadležna tijela smiju odobriti oslobođenje od plaćanja poreza za ličnu imovinu koju ta osoba u tu svrhu uvozi u navedeno područje.</p> <p>2. Oslobođenje od poreza za ličnu imovinu navedenu u stavu 1 se odobrava u skladu sa uslovima utvrđenima u članovima od 3 do 8 pod uslovom da:</p> <p>(a) se razdoblje utvrđeno u članu 4 stav 1 tački (a) i članu 7 stavu 1 računaju od dana uvoza</p> <p>(b) se razdoblje iz člana 8 stav 1 računa od dana kada je navedeno lice uspostavilo svoje uobičajeno boravište na području Zajednice.</p> <p>3. Oslobođenje od poreza takođe podliježe obavezi navedenog lica da utvrdi svoje uobičajeno boravište na području Zajednice unutar razdoblja koja su nadležna tijela utvrdila u skladu s okolnostima. Navedena nadležna tijela mogu zahtijevati da se takvoj obavezi priloži jemstvo, u obliku i iznosu koje su obavezne utvrditi.</p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>Nadležna tijela mogu odstupiti od člana 4 stava 1 tačaka (a) i (b), člana 6 stava 1 tačaka (c) i (d) i člana 8, ako osoba svoje uobičajeno boravište mora prenijeti na područje države članice kao rezultat izuzetnih političkih okolnosti.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 2</p> <p style="text-align: center;">Roba koja se uvozi prilikom vjenčanja</p> <p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>1. U skladu sa članovima od 13 do 16, oslobođenje od poreza se odobrava za nevjestin miraz i imovinu domaćinstva, novu ili ne, koji pripadaju osobi koja premješta svoje uobičajeno boravište na područje Zajednice prilikom svog vjenčanja. Oslobođenje od poreza se takođe odobrava za poklone koji se uobičajeno poklanjaju na vjenčanju, a koje je primila osoba koja ispunjava uslove propisane u prvom podstavu od osoba čije je uobičajeno boravište smješteno izvan Zajednice. Ovo se oslobođenje od poreza primjenjuje na poklone u vrijednosti koja ne premašuje 200 EUR. Međutim, države članice smiju odobriti oslobođenje u iznosu većem od 200 EUR pod uslovom da vrijednost svakog poklona oslobođenog od poreza ne premašuje 1 000 EUR.</p> <p>2. Države članice mogu oslobođenje od poreza za robu navedenu u stavu 1 prvom podstavu usloviti plaćanjem carinskih i poreskih naknada kojima inače podliježu u zemlji ili području porijekla ili zemlji ili području otpreme.</p> <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Oslobođenje od poreza se smije odobriti isključivo osobama:</p> <p>(a) koje su imale uobičajeno boravište izvan Zajednice tokom neprekinutog razdoblja u trajanju od najmanje 12 mjeseci;</p> <p>(b) koje dostave dokaz o svojem vjenčanju.</p> <p>Međutim, odstupanja od pravila navedenih u prvom podstavu smiju se odobriti pod uslovom da je jasno kako navedeno lice namjerava boraviti izvan Zajednice tokom neprekinutog razdoblja u trajanju od najmanje 12 mjeseci.</p>			<p>proizvoda iz člana 28 stav 1 Zakona.</p>
---	--	--	---

<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>1. Osim u izuzetnim slučajevima, oslobođenje od poreza se odobrava samo za robu koja je trajno uvezena: (a) ne ranije od dva mjeseca prije datuma koji je određen za vjenčanje; i (b) najkasnije četiri mjeseca nakon datuma vjenčanja. U slučaju navedenom u tački (a), oslobođenje od poreza može biti uslovljeno polaganjem odgovarajućeg jamstva, čiji oblik i iznos utvrđuju nadležna tijela.</p> <p>2. Roba za koju je odobreno oslobođenje od poreza smije biti uvezena u nekoliko zasebnih pošiljaka, unutar razdoblja navedenog u stavu 1.</p> <p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>1. Dok ne protekne 12 mjeseci od datuma izjave za konačni uvoz, lična imovina koja je uvezena uz oslobođenje od poreza ne smije se pozajmiti, dati kao jamstvo, dati u najam ili preneti, bez obzira da li je za to plaćena naknada, ukoliko nadležna tijela o tome nijesu prethodno obaviještena.</p> <p>2. Svako pozajmljivanje, davanje kao jamstvo, davanje u najam ili prenos prije isteka razdoblja navedenog u stavu 1 povlači sa sobom plaćanje odgovarajućeg PDV-a za navedenu robu, po stopi koja se primjenjuje na dan takve pozajmice, davanja jamstva, iznajmljivanja ili prenosa, na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p style="text-align: center;">Član 19</p> <p>1. Oslobođenje se odobrava samo u vezi s ličnom imovinom koja se trajno uvozi najkasnije dvije godine nakon dana kada je osoba stekla pravo na robu (konačno rješenje o nasljedstvu). Međutim, nadležna tijela mogu produžiti navedeno razdoblje na osnovu posebnih okolnosti.</p> <p>2. Roba se može uvesti u nekoliko zasebnih pošiljaka unutar razdoblja navedenog u stavu 1.</p> <p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>Članovi 17, 18 i 19 se primjenjuje mutatis mutandis na ličnu imovinu koju je pravno lice koja učestvuje u neprofitnoj organizaciji te koje ima poslovno sjedište na području Zajednice steklo nasljeđivanjem.</p> <p style="text-align: center;">GLAVA III UVOZ ŠKOLSKE ODJEĆE, OBRAZOVNIH MATERIJALA I SLIČNIH PREDMETA UČENIKA I STUDENATA</p> <p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>1. Oslobođenje se odobrava za odjeću, obrazovne materijale i predmete domaćinstva koji čine uobičajenu opremu učeničkih ili studentskih soba, i koji su vlasništvo učenika ili studenata koji ostaju u Zajednici za potrebe učenja te koji su namijenjeni za njihovu ličnu upotrebu tokom razdoblja studiranja.</p> <p>2. Za potrebe ovog člana: (a) „učenik ili student“ označava svaku osobu koja je upisana u obrazovnu ustanovu kako bi redovno pohađala nastavne predmete; (b) „odjeća“ označava donje rublje i tekstil za domaćinstvo i odjeća, uključujući novu;</p>			
--	--	--	--

<p>(c) „obrazovni materijali“ označava predmete i instrumente (uključujući kalkulator i pisaće mašine) koje uobičajeno koriste učenici i studenti za potrebe svog studiranja.</p> <p>Član 22</p> <p>Oslobođenje od poreza se odobrava barem jednom svake školske godine.</p> <p>GLAVA VII. UVOZ TERAPEUTSKIH STVARI, LIJEKOVA, LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA I BIOLOŠKIH ILI HEMIJSKIH TVARI POGLAVLJE 1 Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske stvari namijenjene istraživanju Član 36</p> <p>1. Od poreza pri uvozu su oslobođeni:</p> <p>(a) životinje koje su posebno pripremljene i besplatno poslate za laboratorijsku upotrebu;</p> <p>(b) biološke ili hemijske stvari koje su uvezene uz ograničenja i uslove utvrđene u članu 60 Uredbe Vijeća (EZ) br. 918/83 od 28. marta 1983. o uspostavljanju sistema oslobođenja od carina u Zajednici (1).</p> <p>2. Oslobođenje od poreza navedeno u stavu 1 je ograničeno na životinje i biološke ili hemijske stvari koje su namijenjene jednom od dolje navedenog:</p> <p>(a) javnim preduzećima koja prvenstveno učestvuju u obrazovanju ili naučnom istraživanju, uključujući one djelove javnih preduzeća koji prvenstveno učestvuju u obrazovanju ili naučnom istraživanju;</p> <p>(b) privatnim preduzećima koja prvenstveno učestvuju u obrazovanju ili naučnom istraživanju te koje su nadležna tijela država članica ovlastila da prime takve predmete oslobođene od plaćanja poreza.</p> <p>POGLAVLJE 2. Terapeutske stvari ljudskog porijekla i reagensi za utvrđivanje krvnih grupa i vrsta tkiva Član 37</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje oslobođenje od poreza navedeno u članu 143 tački (a) Direktive 2006/112/EU i u skladu sa članom 38 Direktive, od poreza su oslobođeni:</p> <p>(a) terapeutske stvari ljudskog porijekla;</p> <p>(b) reagensi za utvrđivanje krvnih grupa;</p> <p>(c) reagensi za utvrđivanje vrsta tkiva.</p> <p>2. Za potrebe stava 1:</p> <p>(a) „terapeutske stvari ljudskog porijekla“ označavaju ljudsku krv i njene derivate (puna ljudska krv, dehidrirana ljudska plazma, humani albumin i rastvore proteina ljudske plazme, ljudski imunoglobulin i ljudski fibrinogen);</p> <p>(b) „reagensi za utvrđivanja krvne grupe“ označavaju svi reagensi, bez obzira da li su ljudskog, životinjskog, biljnog ili drugog porijekla, koji se koriste za utvrđivanje krvne grupe i za otkrivanje krvne neusklađenosti;</p>			
---	--	--	--

<p>(c) „reagensi za utvrđivanje vrste tkiva“ označava sve reagense, bez obzira da li su ljudskog, životinjskog, biljnog ili drugog porijekla, i koji se koriste za utvrđivanje vrste ljudskog tkiva.</p> <p style="text-align: center;">Član 38</p> <p>Oslobođenje od poreza je ograničeno na proizvode koji:</p> <p>(a) su namijenjeni institucijama ili laboratorijima koje su odobrila nadležna tijela, za upotrebu u isključivo nekomercijalne medicinske ili naučne svrhe;</p> <p>(b) sadrže potvrdu o usklađenosti koju je odobrilo nadležno tijelo u zemlji ili na području otpreme;</p> <p>(c) su u kontejnerima na kojima se nalazi posebna naljepnica za identifikaciju.</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p>Oslobođenje od poreza uključuje posebnu ambalažu koja je ključna za prevoz terapijskih stvari ljudskog porijekla ili reagensa za utvrđivanje krvne grupe ili vrste tkiva, uključujući sve rastvore neophodne za njihovu upotrebu, koji takođe mogu biti sadržani u pošiljkama.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 2. Roba uvezena za opštu svrhu</p> <p style="text-align: center;">Član 43</p> <p>1. U skladu sa članovima 44, 45 i 46, od poreza pri uvozu su oslobođeni:</p> <p>(a) osnovne potrepštine koje su dobijene besplatno i koje su uvezle državne organizacije ili druge humanitarne ili filantropske organizacije koje su nadležna tijela odobrila za besplatnu podjelu licima u stanju potrebe;</p> <p>(b) roba raznog opisa koju je besplatno poslala osoba ili organizacija sa poslovnim sjedištem van Zajednice, i bez komercijalne namjere pošiljaoca, državnim organizacijama ili drugim humanitarnim ili filantropskim organizacijama koje su odobrila nadležna tijela, za upotrebu kod prikupljanja novca na povremenim humanitarnim priredbama za pomoć licima u stanju potrebe;</p> <p>(c) oprema i kancelarijski materijali koje je besplatno poslala osoba ili organizacija sa poslovnim sjedištem van Zajednice i bez bilo kakve komercijalne namjere pošiljaoca, humanitarnim ili filantropskim organizacijama koje su odobrila nadležna tijela, za isključivo korišćenje za potrebe ostvarivanja njihovih aktivnosti ili izvršavanja njihovih određenih humanitarnih ili filantropskih ciljeva.</p> <p>2. Za potrebe stava 1. tačke (a) „osnovne potrepštine“ označavaju robu koja je neophodna za hitne potrebe ljudskih bića, kao što su hrana, lijekovi, odjeća i posteljina.</p> <p style="text-align: center;">Član 46</p> <p>1. Organizacija koja je stekla pravo na oslobođenje od poreza ne smije pozajmiti, dati u najam ili prenijeti, besplatno ili uz naknadu, robu navedenu u članu 43 u svrhe koje ne uključuju one navedene u članu 43 stav 1 tačkama (a) i (b), osim ako su nadležna tijela o tome unaprijed obaviještena.</p> <p>2. Ako je robu i opremu potrebno pozajmiti, dati u najam ili prenijeti organizaciji koja ima pravo koristiti oslobođenje od poreza u skladu sa članovima 43 i 45, oslobođenje se nastavlja odobravati pod uslovom da ta organizacija koristi robu i opremu u svrhe zbog kojih ima pravo na takvo oslobođenje.</p>			
---	--	--	--

U ostalim slučajevima, posudba, davanje u najam ili prenos podliježu prethodnom plaćanju PDV-a po stopi koja se primjenjuje na datum pozajmice, najma ili prenosa, na osnovu vrste robe i opreme te vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.

Član 49

1. Humanitarne organizacije ili organizacije na neprofitnoj osnovi smiju robu koja je prilikom uvoza bila oslobođena od poreza pozajmiti, dati u najam ili preneti, besplatno ili uz naknadu, osobama navedenima u članu 48 na koje se navedeno odnosi, bez plaćanja PDV-a pri uvozu.

2. Pozajmljivanje, najam ili prenos nijesu dopušteni ako nijesu učinjeni pod uslovima navedenima u stavu 1, osim ako su nadležni organi o tome unaprijed obaviješteni.

U slučaju da je predmet pozajmljen, predat u najam ili prenesen instituciji ili organizaciji koja ima pravo koristiti to oslobođenje od poreza, navedeno oslobođenje se i dalje odobrava, pod uslovom da ta institucija ili organizacija koristi predmet za potrebe za koje je dobila pravo na takvo oslobođenje.

U drugim slučajevima, pozajmljivanje, najam ili prenos podliježe prethodnom plaćanju PDV-a, po stopi koja se primjenjuje na dan pozajmice, najma ili prenosa na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.

Član 50

1. Institucije ili organizacije navedene u članu 48 koje prestanu ispunjavati uslove kojima su dobile pravo na oslobođenje, ili koje predlažu da koriste predmete oslobođene od poreza u svrhe koje ne uključuju one koje su navedene u tom članu o tome moraju obavijestiti nadležne organe.

2. Predmeti koji ostanu u posjedu institucija ili organizacija koje više ne ispunjavaju uslove na osnovu kojih imaju pravo na oslobođenje od poreza, podliježu odgovarajućem PDV-u pri uvozu po stopi koja se primjenjuje na dan kada su se uslovi takvog oslobođenja prestali ispunjavati, na osnovu vrste robe i njene vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.

3. Predmeti koje koriste institucije ili organizacije koje imaju koristi od oslobođenja za potrebe koje ne uključuju one navedene u članu 48 podliježu odgovarajućem PDV-u na uvoz po stopi koja se primjenjuje na dan kada su korišćene u druge svrhe na osnovu vrste robe i njene vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.

Član 55

1. Organizacije koje imaju koristi od oslobođenja od poreza ne smiju pozajmiti, dati u najam ili preneti, besplatno ili uz naknadu, robu navedenu u prvom stavu člana 51 pod uslovima koji nisu navedeni u tom članu bez prethodnog obavještanja nadležnih organa.

2. U slučaju da je roba pozajmljena, dana u najam ili prenesena samoj organizaciji koja ima pravo na oslobođenje u skladu sa članom 51, oslobođenje od poreza je i dalje dopušteno, pod uslovom da navedena organizacija koristi robu za potrebe za koje joj je pravo na takvo oslobođenje odobreno.

<p>U drugim slučajevima, pozajmljivanje, najam ili prenos su uslovljeni prethodnim plaćanjem PDV-a, po stopi koja se primjenjuje na dan pozajmice, najma ili prenosa, na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p style="text-align: center;">Član 56</p> <p>1. Roba navedena u članu 51 stavu 1 tački (b), nakon što je žrtve elementarne nepogode prestanu koristiti, ne smije se pozajmiti, unajmljivati ili prenositi, besplatno ili uz naknadu, osim ako nadležni organi o tome nisu unaprijed obaviješteni.</p> <p>2. Ako je roba pozajmljena, dana u najam ili prenesena samoj organizaciji koja ima pravo na oslobođenje od poreza u skladu s članom 51 ili, prema potrebi, organizaciji koja ima pravo na oslobođenje od poreza u skladu s članom 43 stavom 1 tačkom (a), oslobođenje od poreza se i dalje odobrava, pod uslovom da navedena organizacija navedenu robu koristi za potrebe za koje ostvaruju pravo na takvo oslobođenje.</p> <p>U drugim slučajevima, pozajmljivanje, najam ili prenos su uslovljeni prethodnim plaćanjem PDV-a, po stopi koja se primjenjuje na datum pozajmice, najma ili prenosa, na temelju vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p style="text-align: center;">Član 57</p> <p>1. Organizacija navedena u članu 51 koja prestane ispunjavati uslove kojima je stekla pravo na oslobođenje od poreza, ili koja predlaže da se roba koja je uvezena oslobođena od poreza prilikom uvoza koristi za potrebe koje ne uključuju potrebe navedene u tom članu, je obavezna o tome obavijestiti nadležne organe.</p> <p>2. Ako roba ostane u vlasništvu organizacija koje više ne ispunjavaju uslove pod kojima je stekla pravo na oslobođenje od poreza, kada je prenesena na samu organizaciju koja ima pravo na oslobođenje od poreza u skladu s ovim poglavljem ili, prema potrebi, organizaciji koja ima pravo na oslobođenje u skladu s članom 43, oslobođenje se nastavlja odobravati, pod uslovom da organizacija koja navedenu robu koristi za potrebe koje daju pravo na takvo oslobođenje od poreza. U drugom slučaju, roba podliježe odgovarajućem PDV-u pri uvozu po stopi koja se primjenjuje na dan kada navedeni uslovi više nijesu ispunjeni, na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili navedeni nadležni organi.</p> <p>3. Roba koju koristi organizacija koja ima pravo na oslobođenje od poreza za potrebe koje se razlikuju od onih navedenih u ovom poglavlju podliježe odgovarajućem PDV-u na uvoz po stopi koja se primjenjuje na dan kada je prenamijenjena za druge potrebe, na osnovu vrste robe i njene vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p> <p>GLAVA IX. UVOZ U KONTEKSTU ODREĐENIH ASPEKATA MEĐUNARODNIH ODNOSA</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 1.</p> <p style="text-align: center;">Počasna odlikovanja ili nagrade</p> <p style="text-align: center;">Član 58.</p> <p>Nakon što navedena lica nadležnim organima predoče zadovoljavajući dokaz, te pod uslovom da njihove aktivnosti ni na koji način nemaju komercijalni karakter, oslobođenje od poreza se odobrava za:</p>			
--	--	--	--

<p>(a) počasna odlikovanja koje je vlada neke treće zemlje predala osobama čije se uobičajeno boravište nalazi u Zajednici;</p> <p>(b) trofeje, medalje i slične predmete simboličnog karaktera koji su u trećoj zemlji ili na trećem području dodijeljeni osobama čije se uobičajeno boravište nalazi u Zajednici, kao nagrada za njihove aktivnosti na području kao što je umjetnost, nauka, sport ili javna usluga ili kao priznanje zasluga pri nekom događaju, ako ih uvoze te osobe;</p> <p>(c) trofeje, medalje i slične predmete simboličnog karaktera koje su tijela ili osobe sa poslovnim sjedištem u trećoj zemlji besplatno predale na području Zajednice u iste svrhe kao one navedene u tački (b);</p> <p>(d) nagrade, trofeje i suvenire simbolične prirode i ograničene vrijednosti namijenjene besplatnoj distribuciji osobama sa uobičajenim boravištem u trećoj zemlji ili na trećem području, prilikom poslovnih konferencija ili sličnih međunarodnih događaja; njihova priroda, jedinstvena vrijednost ili druge karakteristike, ne smiju naznačiti da su namijenjene za komercijalne potrebe.</p> <p style="text-align: center;">Član 61</p> <p>Oslobođenje se odobrava isključivo ako:</p> <p>(a) se predmeti namijenjeni za poklone nude povremeno;</p> <p>(b) po svojoj prirodi, vrijednosti ili količini ne predstavljaju komercijalni interes;</p> <p>(c) ako se ne koriste u komercijalne svrhe.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 2 Štampani i reklamni materijal</p> <p style="text-align: center;">Član 64</p> <p>U skladu sa članom 65, štampani i reklamni materijali, kao što su katalogi, cjenovnici, uputstva za upotrebu ili brošure, oslobođeni su od poreza pri uvozu, pod uslovom da se odnose na:</p> <p>(a) robu za prodaju ili najam osobi koja ima poslovno sjedište van Zajednice; ili</p> <p>(b) prevozne usluge, usluge komercijalnog osiguranja ili bankarske usluge koje nudi osoba koja ima poslovno sjedište van Zajednice.</p> <p style="text-align: center;">Član 65</p> <p>1. Oslobođenje je ograničeno na štampane oglase koji ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <p>(a) na štampanom materijalu mora biti jasno prikazano ime preduzeća koje proizvodi, prodaje ili iznajmljuje robu, ili koje nudi usluge na koje upućuje;</p> <p>(b) svaka pošiljka smije sadržati samo jedan dokument ili jednu presliku svakog dokumenta ako je sastavljena od nekoliko dokumenata;</p> <p>(c) štampani materijal ne smije biti predmet grupnih pošiljaka od istog pošiljaoca istom primaocu.</p> <p>2. Međutim, bez obzira na gore navedeno, odstupajući od stava 1 tačke (b), pošiljke koje sadrže nekoliko preslika istog dokumenta, smiju biti oslobođene od poreza ako njihova ukupna bruto težina ne premašuje jedan kilogram.</p> <p style="text-align: center;">Član 66</p> <p>Predmeti za svrhe promocije bez prave komercijalne vrijednosti, koje isporučioi besplatno šalju svojim kupcima koji se, osim za reklamiranje, ne mogu koristiti za druge svrhe, takođe se oslobađaju od poreza.</p>			
---	--	--	--

POGLAVLJE 3

Roba koja se koristi ili konzumira na trgovačkom sajmu ili na sličnom događaju
Član 67

1. U skladu s člancima 68., 69., 70. i 71. od poreza pri uvozu se oslobađaju:
- (a) mali reprezentativni uzorci robe namijenjeni za trgovačke sajmove ili slične događaje;
 - (b) roba, koja je uvezena isključivo kako bi bila prikazana ili kako bi demonstrirala strojeve ili aparate, koji su izloženi na trgovačkom sajmu ili na sličnom događaju;
 - (c) različiti materijali male vrijednosti, kao što su boje, lakovi i tapete, koji će se koristiti pri gradnji, opremanju i uređenju privremenih štandova na trgovačkom sajmu ili sličnim događajima, a koji se tokom upotrebe unište;
 - (d) tiskovine, katalogi, prospekti, cjenici, oglasni plakati, kalendari, ilustrirani ili ne, neokvirane fotografije i drugi predmeti koji su besplatno isporučeni s namjenom reklamiranja robe koja je izložena na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju.
2. Za potrebe stava 1 „trgovački sajam ili sličan događaj“ označava:
- (a) izložbe, sajmovi, predstave i slični događaji u vezi s trgovinom, industrijom, poljoprivredom ili obrtima;
 - (b) izložbe i događaji koji su organizirani pretežno radi poljoprivrednih razloga;
 - (c) izložbe i događaji koji su organizirani uglavnom radi znanstvenih, tehničkih, obrtnih, umjetničkih, obrazovnih, kulturnih, sportskih razloga, vjerskih razloga ili za bogoslužje, aktivnosti sindikata ili turizma, ili kako bi promicali međunarodno razumijevanje;
 - (d) sastanci predstavnika međunarodnih organizacija ili kolektivnih tijela;
 - (e) službene ceremonije ili svečano obilježavanje i okupljanja. Međutim, ta definicija ne obuhvaća izložbe koje su u trgovinama ili prostorima postavljene za privatne potrebe radi prodaje robe.

Član 68

- Oslobodjenje od poreza navedeno u članu 67 stavu 1 tački (a) se ograničava na uzorke koji:
- (a) su besplatno uvezeni kao takvi ili su dobiveni na izložbi od robe koja je uvezena u rasutom stanju;
 - (b) se javnosti distribuiraju isključivo besplatno na izložbi za potrebe upotrebe ili konzumacije od strane osoba kojima su ponudeni;
 - (c) se lako prepoznaju kao reklamni uzorci niske jedinične vrijednosti;
 - (d) nisu jednostavni za trgovanje i, kada je to primjereno, su pakirani tako da je količina robe manja od najmanje količine iste robe, koja se zapravo prodaje na tržištu;
 - (e) u slučaju hrane i pića, koji nisu pakirani na način naveden u tački (d), konzumiraju se na samoj izložbi;
 - (f) njihova ukupna vrijednost i količina je primjerena prirodnoj izložbi, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja izlagača.

Član 69

- Oslobodjenje od poreza navedeno u članu 67 stavu 1 tački (b) je ograničeno na robu:
- (a) koja je konzumirana ili uništena na izložbi;

(b) koja je, po svojoj ukupnoj vrijednosti i količini prikladna prirodni izložbe, broju posjetilaca i obimu učestvovanja izlagača.

Član 70

Oslobođenje od poreza navedeno u članu 67 stav 1 tački (d) je ograničeno na obrasce i predmete namijenjene reklamiranju, koji su:

- (a) izričito namijenjeni besplatnoj distribuciji javnosti na mjestu održavanja izložbe; i
- (b) u svojoj ukupnoj vrijednosti i količini prikladni prirodni izložbe, broju posjetitelja i obujmu sudjelovanja izlagača.

Član 73

Ne dovodeći u pitanje član 76, oslobođenje se odobrava pod uslovom da je roba za pregled, analizu ili testiranje prilikom pregleda, analize ili testiranja u potpunosti iskorišćena ili uništena.

Član 76

1. Oslobođenje od poreza obuhvata robu koja nije u potpunosti korišćena ili uništena tokom pregleda, analize ili testiranja, pod uslovom da su proizvodi, koji ostanu, uz saglasnost i pod nadzorom nadležnih tijela:

- (a) u potpunosti uništeni ili proglašeni komercijalno bezvrijednima nakon završetka pregleda, analize ili testiranja; ili
- (b) predati državi, bez stvaranja troškova, ako je to moguće u skladu sa nacionalnim pravom; ili
- (c) pravilno opravdanim okolnostima, izvezeni izvan Zajednice.

2. Za potrebe stava 1 „preostali proizvodi“ označavaju proizvode koji su rezultat pregleda, analiza ili testova, odnosno roba koja zapravo nije korišćena.

Član 77

Osim u slučaju kada se primjenjuje član 76 stav 1, proizvodi koji preostanu nakon pregleda, analiza ili testiranja navedeni u članu 72 podliježu odgovarajućem PDV-u pri uvozu, po stopi koja se primjenjuje na dan završetka pregleda, analiza ili testova, na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi

Međutim, zainteresovane strane mogu, uz saglasnost i pod nadzorom nadležnih tijela, proizvode koji su preostali, prenamijeniti u otpad ili otpadni materijal. U tom slučaju, uvozne naknade su one koje se primjenjuju na takav otpad ili otpadni materijal u trenutku prenamijene.

Član 78

Vremenski period tokom kojeg pregledi, analize ili testovi moraju biti izvršeni te administrativne formalnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se garantovalo da se roba upotrebljava za potrebe za koje je namijenjena, utvrđuju nadležna tijela.

POGLAVLJE 2

Literatura sa turističkim informacijama

Član 80

Od poreza pri uvozu su oslobođeni:

- (a) dokumentacija (letci, brošure, knjige, časopisi, vodiči, plakati, uokvireni ili ne, neokvirene fotografije i uvećane fotografije, kalendari, ilustrirani ili ne, naljepnice za

prozore i ilustrirani kalendari) koja je namijenjena za besplatnu distribuciju te čija je glavna namjena podsticanje javnosti da posjeti strane zemlje, posebno kako bi prisustvovala kulturnim, turističkim, sportskim, vjerskim, trgovinskim ili profesionalnim susretima ili događajima, pod uslovom da takva literatura ne sadrži više od 25 % privatnog komercijalnog reklamiranja i da je očito kako je glavna namjena literature promocija;

(b) popis stranih hotela i godišnjaci koje su objavile službene turističke agencije, ili koji su izdani pod njihovim pokroviteljstvom, te vozni redovi stranih prijevoznih sredstava, pod uslovom da je takva literatura namijenjena za besplatnu distribuciju te da ne sadrži više od 25 % privatnog komercijalnog reklamiranja;

(c) referentni materijal koji se dostavlja akreditovanim predstavnicima ili dopisnicima koje su imenovala nacionalne turističke agencije te koji nije namijenjen za distribuciju, tj. godišnjaci, popisi telefonskih ili telefaks brojeva, popisi hotela, katalogi sajmova, primjerci rukotvorina zanemarljive vrijednosti i literatura o muzejima, fakultetima, ljekovitim odmaralištima ili drugim sličnim ustanovama.

POGLAVLJE 3.

Razni dokumenti i predmeti

Član 81

1. Od poreza pri uvozu su oslobođeni:

- (a) dokumenti koji se besplatno šalju javnim organima država članica;
- (b) publikacije stranih vlada i publikacije službenih međunarodnih tijela koje su namijenjene za besplatnu distribuciju;
- (c) glasački listići za izbore u organizaciji tijela osnovanih u zemljama van Zajednice;
- (d) predmeti koji se kao dokazi ili za slične potrebe dostavljaju sudovima ili drugim službenim organima država članica;
- (e) uzorci potpisa i štampanih cirkularnih pisama u vezi sa potpisima, koji se šalju u okviru uobičajene razmjene informacija između javnih službi i bankarskih institucija;
- (f) službeni obrasci koji su poslani centralnim bankama država članica;
- (g) izvještaji, izjave, bilješke, prospekti, formulari zahtjeva i druga dokumentacija koju su sastavila trgovačka društva s poslovnim sjedištem van Zajednice i koja se šalje imalcima ili potpisnicima vrijednosnih papira koje izdaju takva društva;
- (h) snimljeni nosači podataka (bušene kartice, zvučni snimci, mikrofilmovi itd.) koji se koriste za prenos informacija koje se besplatno šalju primaocu, ako oslobođenje od poreza ne dovodi do zloupotrebe ili značajnog narušavanja konkurencije;
- (i) spisi, arhivski materijal, štampani obrasci ili druga dokumenti koja se koriste na međunarodnim skupovima, konferencijama ili kongresima, te izvještaji o takvim skupovima;
- (j) nacrti, tehnički crteži, kopija nacrti na paus papiru, opisi i drugi slični dokumenti, koji su uvezeni s ciljem pribavljanja ili izvršavanja narudžbi izvan Zajednice ili radi učestvovanja u takmičenju raspisanom u Zajednici;
- (k) dokumenti koji se koriste u ispitivanjima koje su sprovele institucije osnovane van Zajednice;

<p>(l) Štampani obrasci koji će se u okviru međunarodnih konvencija koristiti kao službeni dokumenti u međunarodnom prometu vozila ili robe;</p> <p>(m) Štampani obrasci, naljepnice, karte i slični dokumenti koje prevoznika preduzeća ili hotelska preduzeća smještena van Zajednice šalju putničkim agencijama osnovanima unutar Zajednice;</p> <p>(n) Štampani obrasci i karte, tovarni listovi, teretnice i druga komercijalna ili službena dokumentacija;</p> <p>(o) službeni štampani obrasci nacionalnih i međunarodnih tijela, i obrasci koji su sastavljeni u skladu s međunarodnim standardima koje udruženja utvrđena van Zajednice šalju odgovarajućim udrugama smještenima u Zajednici;</p> <p>(p) fotografije, slajdovi i klišeji za fotografije, sa tekstom ili bez njega, koje se šalju novinskim agencijama i izdavačima novina ili časopisa;</p> <p>(q) predmeti navedeni u Prilogu I koje je proizvela Organizacija ujedinjenih nacija ili neka od njenih specijalizovanih agencija, bez obzira na namjeru njihove upotrebe;</p> <p>(r) kolekcionarski predmeti i umjetnička djela obrazovnog, naučnog ili kulturnog obilježja koja nisu namijenjena prodaji i koje uvoze muzeji, galerije i druge institucije koje su nadležni organi država članica odobrili za potrebe prihvata navedene robe oslobođene od poreza;</p> <p>(s) uvoz službenih publikacija, izdatih uz odobrenje zemlje ili područja izvoza, međunarodnih institucija, regionalnih ili lokalnih tijela te javnopravnih tijela osnovanih u zemlji ili području izvoza, i obrasci koje prilikom nacionalnih izbora u zemlji iz koje obrasci potiču distribuiraju Evropskom parlamentu strane političke organizacije koje su službeno priznate u drugim zemljama ako je na takve publikacije i obrasce plaćen porez u zemlji ili na području izvoza, i ako one nisu oslobođene poreza na izvoz.</p> <p>2. Oslobođenje od poreza navedeno u stavu 1 tački (r) se odobrava samo pod uslovom da su navedeni predmeti uvezeni besplatno ili, ako su uvezeni uz naknadu, da ih nije isporučio poreski obveznik.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE 4 Pomoćni materijali za smještaj i zaštitu robe tokom prevoza</p> <p style="text-align: center;">Član 82</p> <p>Različiti materijali poput užeta, sijena, tkanine, papira i kartona, drva i plastike, koji se koriste za smještaj i zaštitu — uključujući zaštitu od vrućine — robe tokom njenog prevoza na područje Zajednice, oslobođeni su od poreza pri uvozu, pod uslovom da:</p> <p>(a) nisu namijenjeni ponovnoj upotrebi; i</p> <p>(b) naknada koja je za njih plaćena čini oporezivi dio uvoza, kako je utvrđeno u poglavlju 4, glave VII. Direktive 2006/112/EU.</p> <p style="text-align: center;">Član 87</p> <p>1. Gorivo koje je oslobođeno od poreza pri uvozu ne smije se koristiti u drugom vozilu, osim u onom u kojem je uvezeno, niti se smije ukloniti iz tog vozila i skladištiti, osim za vrijeme potrebnih popravki tog vozila ili prenijeti uz naknadu ili besplatno od strane osobe koja je odobrila oslobođenje od poreza.</p>			
---	--	--	--

<p>2. U slučaju kršenja stava 1 plaća se PDV na uvoz, koji se odnosi na navedene proizvode, po stopi koja je na snazi na dan takvog kršenja, na osnovu vrste robe i vrijednosti koju su na taj dan odredili ili prihvatili nadležni organi.</p>			
<p style="text-align: center;">GLAVA V KAPITALNA SREDSTVA I OSTALA OPREMA KOJA JE UVEZENA PRILIKOM PRENOSA DJELATNOSTI Član 25</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje mjere koje su na snazi u državi članici koje se odnose na industrijske i trgovinske politike, te u skladu sa članovima 26 do 29, države članice mogu dopustiti oslobođenje od poreza za uvoz kapitalnih sredstava i ostale opreme koja pripada preduzećima koja konačno prestaju sa svojom djelatnošću u trećoj zemlji ili na trećem području porijekla kako bi nastavile sličnu djelatnost u Zajednici i koje su, u skladu s članom 213 stav 1 Direktive 2006/112/EU, o tome prethodno obavijestila nadležne organe u državi članici uvoza u kojoj je takva djelatnost započela. Ako preneseno preduzeće predstavlja poljoprivredni posjed, pripadajuća stoka također se oslobađa od poreza pri uvozu.</p> <p>2. Za potrebe stava 1:</p> <p>(a) „djelatnost“ označava ekonomsku djelatnost, kako je navedena u članu 9 stav 1 Direktive 2006/112/EZ;</p> <p>(b) „preduzeće“ označava nezavisnu ekonomsku jedinicu proizvodne ili uslužne industrije.</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>1. Oslobođenje je ograničeno na kapitalna sredstva i opremu:</p> <p>(a) koju je, osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, zapravo koristilo preduzeće tokom minimalno 12 mjeseci prije datuma kada je preduzeće prestalo djelovati u trećoj zemlji ili na trećem području s kojeg prenosi svoju djelatnost;</p> <p>(b) koja je namijenjena upotrebi u iste svrhe nakon prenosa;</p> <p>(c) koja će se koristiti za potrebe aktivnosti koja nije oslobođena u skladu s članovima 132, 133, 135 i 136 Direktive 2006/112/EU;</p> <p>(d) koja je po svojoj prirodi i veličini prikladna za navedeno preduzeće.</p> <p>2. Čekajući da zajednička pravila navedena u prvom stavu člana 176 Direktive 2006/112/EU stupe na snagu, države članice mogu izuzeti od oslobođenja, u cjelosti ili djelimično, kapitalna sredstva u vezi kojih su primijenile član 176 drugi podstav te Direktive.</p> <p style="text-align: center;">Član 27</p> <p>Oslobođenje se ne odobrava za preduzeća koja su osnovana van Zajednice te čiji prenos na područje Zajednice nastupa nakon ili u svrhu spajanja sa, ili uvrštavanja u, preduzeće s poslovnim sjedištem u Zajednici, koje nije uspostavilo novu djelatnost.</p> <p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>Oslobođenje se ne odobrava za:</p> <p>(a) prevozna sredstva koja po prirodi nisu instrumenti proizvodne ili uslužne industrije;</p> <p>(b) isporuke svih vrsta namijenjenih za prehranu ljudi ili hranu za životinje;</p> <p>(c) gorivo i zalihe sirovina, odnosno gotovih i polu-gotovih proizvoda;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćen a</p>

<p>(d) stoku koja je u posjedu trgovaca.</p> <p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>Osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, oslobođenje se odobrava samo za kapitalna sredstva i drugu opremu koja je uvezena prije isteka razdoblja od 12 mjeseci od datuma kada je preduzeće prestalo sa svojom djelatnošću u trećoj zemlji ili na trećem području porijekla.</p>				
<p style="text-align: center;">GLAVA VIII ROBA ZA HUMANITARNE ILI FILANTROPSKE ORGANIZACIJE POGLAVLJE 1 Opšta odredba Član 42</p> <p>Države članice mogu nametnuti ograničenje na količinu ili vrijednost robe, oslobođene od poreza u poglavljima 2, 3 i 4 kako bi otklonile svaku vrstu zloupotrebe te kako bi se suzbile veće nepravilnosti na tržištu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćen a	
<p style="text-align: center;">Član 53</p> <p>Oslobođenje od poreza je uslovljeno odlukom Komisije, koja djeluje na zahtjev jedne ili više navedenih država članica u skladu sa hitnim postupkom koji podrazumijeva savjetovanje sa drugim državama članicama. Ovom se Odlukom, prema potrebi, utvrđuje područje primjene i uslovi oslobođenja od poreza. Do dostavljanja obavještenja o odluci Komisije, države članice koje je pogodila elementarna nepogoda mogu dopustiti obustavljanje svakog PDV-a pri uvozu koji se naplaćuje za robu koja se uvozi za potrebe opisane u članu 51, uz obavezu organizacije koja navedenu robu uvozi da plati takav porez ako se oslobođenje ne odobri.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Član 85</p> <p>Države članice mogu ograničiti primjenu oslobođenja od poreza za gorivo koje je sadržano u standardnim rezervoarima komercijalnih motornih vozila i specijalnih kontejnera:</p> <p>(a) na 200 litara po vozilu i po putovanju, ako vozilo stigne iz treće zemlje ili sa trećeg područja;</p> <p>(b) na 200 litara po specijalnom kontejneru i po putovanju.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćen a	
<p style="text-align: center;">Član 86</p> <p>Države članice mogu ograničiti količinu goriva oslobođenog od poreza pri uvozu, u slučaju:</p> <p>(a) komercijalnih motornih vozila koja učestvuju u međunarodnom prevozu, te koja dolaze iz treće zemlje ili sa trećih područja u njihovu pograničnu zonu, do maksimalno 25 km vazdušne linije, ako su taj prevoz izvršila lica koje žive u toj zoni;</p> <p>(b) privatnih motornih vozila koja pripadaju osobi koja živi u pograničnoj zoni na maksimalno 15 km vazdušne linije, susjednu sa trećom zemljom ili trećim područjem.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćen a	
<p style="text-align: center;">GLAVA XIII OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 91</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

U slučaju kada je ovom Direktivom predviđeno da je za odobrenje oslobođenja od poreza potrebno ispuniti određene uslove, navedeno lice je obavezno nadležnim organima dostaviti zadovoljavajuće dokaze o ispunjenju takvih uslova.				
Čl. 92-94	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 95 Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama koje usvoje radi primjene ove Direktive, navodeći, ako postoji takav slučaj, mjere koje su usvojile jednostavnim upućivanjem na istovjetne odredbe Uredbe (EEZ) br. 918/83.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Čl. 96-98	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I-III	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića 2
81000 Podgorica, Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/24-294/2

Podgorica, 13.08.2024. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na za Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Veza: Vaš akt br. 10-040/24-294/2 od 13.08.2024. godine

Poštovani,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost lica predviđeno je set reformi od kojih je reforma stope PDV na način da se vrši primjena dvije snižene stope i to od: 7% i stope od 15%. Kroz prvu sniženu stopu prepoznati su proizvodi, odnosno usluge koji direktno utiču na standard građana, čije će se oporezivanje vršiti po stopi od 7%.

Kroz drugu sniženu stopu vrši se ujednačavanje stope PDV-a na smještaj i usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga. Takođe, predloženim zakonskim rješenjem, određeni proizvodi i usluge koji su bili oporezovani po stopi od 7%, biće oporezovani po stopi od 15%. Pored navedenog, uvodi se i snižena stopa za frizerske usluge.

Takođe, predloženim zakonskim rješenjem vrši se :

- ukidanje poreskog rashoda odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW;
- reforma odredbe koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu, odnosno njeno usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe.
- ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

*uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%. Uvećanjem paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik direktno stimuliše veću isporuku poljoprivrednih proizvoda.

Uvidom u dostavljeni tekst Izvještaja o analizi uticaja navedenog propisa navedeno je da će se na osnovu seta reformi ostvariti prihodi za budžet Crne Gore u visini od cca 50 mil. € - 60 mil. € na godišnjem nivou.

U dostavljeni tekst Izvještaja o analizi uticaja propisa navedeno je da implementacijom istog neće nastati međunarodne finansijske obaveze, kao ni obaveze donošenja podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

Ovaj Predlog zakona pripada setu zakona čije je donošenje predviđeno Fiskalnom strategijom za period 2024-2027. godine, kojom su detaljno sagledani efekti implementacije kako ove mjere, tako i drugih mjera na budžet, privredu i građane, tako da Ministarstvo finansija nema primjedbi na tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO FINANSIJA
NASLOV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
<p>Odjeljak 1: Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koje probleme treba da riješi predloženi akt? ✓ Što su uzroci problema? ✓ Što su posljedice problema? ✓ Ko je oštećen, na koji način i koliko? ✓ Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Predloženim zakonskim rješenjem vrši se reforma snižene stope PDV-a u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%. Naime, odredbama člana 98 navedene Direktive propisano je da države članice mogu primijeniti najviše dvije snižene stope, te da iste ne mogu biti niže od 5%.</p> <p>Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se primjena dvije snižene stope i to od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7% za: osnovne proizvode za ljudsku ishranu, lijekove, ortotička i protetička sredstva kao i medicinska sredstva koja se hirurški ugrađuju u organizam, udžbenike i nastavna sredstva, vodu za piće, osim flaširane, dnevne i periodične štampe, usluge javne higijene, usluge javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga, pogrebne usluga i proizvoda povezanih sa tim uslugama, hrane za životinje, sredstva za ishranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja, menstrualne proizvode i pelene za bebe; - 15% za: knjige, monografske i serijske publikacije, usluge smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama, usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, autorskih prava i usluga iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti, autorskih prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, usluga koji se naplaćuju putem ulaznica osim onih za koje je propisano oslobađanje od plaćanja PDV-a, usluge upotrebe sportskih objekata u neprofitne svrhe, servisne usluge koje se pružaju u marinama, solarne panele (ploče), frizerske usluge. <p>Kroz prvu sniženu stopu prepoznati su proizvodi, odnosno usluge koji direktno utiču na standard građana, čije će se oporezivanje vršiti po stopi od 7%.</p> <p>Kroz drugu sniženu stopu vrši se ujednačavanje stope PDV-a na smještaj i usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih i negaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u</p>	

objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, čime se rješava trenutna situacija po kojoj se u hotelskim restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, na usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića primjenjuje stopa PDV-a od 21% a u kategorisanim restoranima i objektima za pružanje cetering usluga stopa od 7%.

Takođe, predloženim zakonskim rješenjem, određeni proizvodi i usluge koji su bili oporezovani po stopi od 7%, biće oporezovani po stopi od 15%. Pored navedenog, uvodi se i snižena stopa za frizerske usluge, čime se direktno doprinosi konkurentnosti ove grane privrede.

Mjera se predlaže u cilju kompenzovanja izgubljenih prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade čime Crna Gora postaje jedan od najpovoljnijih poreskih sistema u dijelu oporezivanja troškova rada.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura.

Naime, postojeće zakonsko rješenje predviđalo je stimulativnu mjeru za gradnju i opremanje navedenih objekata čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura, međutim, u praksi se navedena mjera koristila isključivo za gradnju i opremanje ugostiteljskih objekata kategorije pet i više zvjezdica.

Jedan od razloga za uvođenje ove stimulativne mjere bili su između ostalog i spori povraćaji PDV od strane poreskog organa, što je predstavljalo značajnu barijeru u toku izgradnje i opremanja ugostiteljskih objekata kategorije pet i više zvjezdica, imajući u vidu da su investitori na mjesečnom nivou podnosili zahtjeve za povraćaj PDV.

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost propisano je da, ukoliko je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog PDV, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, razlika mu se priznaje kao poreski kredit za naredni poreski period, odnosno na zahtjev vraća se u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV. Za poreske obveznike koji pretežno izvoze proizvode ili koji u više od tri uzastopna obračuna PDV-a iskazuju višak ulaznog PDV-a, ovaj rok iznosi 30 dana.

Imajući u vidu da su u okviru poreskog organa značajno unaprijedene procedure u dijelu koji se tiče povraćaja PDV, kroz uvođenje centralizovane poreske inspekcije i formiranje posebne grupe za analizu rizika, te je samim tim otklonjena barijera koju su investitori imali u prethodnom periodu u smislu otežanih procedura i probijanja zakonskih rokova za povraćaj više plaćenog PDV-a.

Navedena mjera predstavlja poreski rashod države a ujedno daje preferencijalni status pojedinim učesnicima na tržištu u odnosu na ostale. Unaprijedenjem procedura od strane poreskog organa i vršenjem povraćaja PDV-a u zakonski definisanim rokovima od 60, odnosno 30 dana, stvorili su se uslovi za ukidanje ove stimulativne mjere.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se reforma odredbe koja se odnosi na oslobodenje od plaćanja PDV pri uvozu, odnosno njeno usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobodenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se djelimično usklađivanje sa odredbama navedene Direktive, dok će se potpuno usklađivanje izvršiti donošenjem podzakonskog akta kojim će se bliže urediti ova oblast.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobodenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

Naime, oslobodenje kod uvoza pošiljki neznatne vrijednosti je ukinuto u EU od 01. jula 2021. godine, donošenjem Direktive 2017/2455/EU o izmjeni Direktive 2006/112/EU i Direktive 2009/132/EU u pogledu određenih obaveza u vezi sa porezom na dodatu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, te sve komercijalne pošiljke uvezene u EU podliježu plaćanju PDV, bez obzira na njihovu vrijednost. Cilj ukidanja oslobodenja od plaćanja PDV pri uvozu pošiljki je stvaranje pravednijeg i transparentnijeg sistema oporezivanja i smanjenje utaje poreza.

U Crnoj Gori prag za neoporezivanje pošiljki neznatne vrijednosti se odnosi na sve pošiljke vrijednosti do 75 eura i značajno je viši od praga koji se u EU primjenjivao sve do 01. jula 2021. godine i propisivao oslobodenje od plaćanja PDV pri uvozu za pošiljke vrijednosti do 22 eura.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%.

Naime, shodno važećem zakonskom rješenju, ukoliko poljoprivrednik koji nije obveznik PDV-a na osnovu isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga, isporuči poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno usluge PDV obvezniku, ima pravo na paušalnu nadoknadu u visini od 5%, a koju PDV obveznik ima pravo da odbije kao ulazni PDV.

Navedena zakonska odredba predstavlja stimulativnu mjeru za oblast poljoprivrede na način što poljoprivrednici prilikom isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga otkupnu vrijednost ovih proizvoda, uvećavaju za iznos paušalne naknade od 5%.

Kako se u konkretnom slučaju radi o posebnom postupku oporezivanja, račun za isporučene proizvode, odnosno usluge (uvećan za iznos paušalne naknade) umjesto poljoprivrednika izdaje kupac (obveznik PDV-a). Obveznik PDV-a koji izdaje račun umjesto poljoprivrednika ima pravo da iznos paušalne naknade odbije kao ulazni PDV.

Uvećanjem paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa postojećih 5% na 8%, država direktno stimuliše veću isporuku poljoprivrednih proizvoda.

Imajući u vidu gubitak prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno neusklađenost postojećeg zakonskog rješenja sa predmetnom Direktivom, jasno je da status quo opcija ne može biti primijenjena.

Primjenom „status quo“ opcije ne bi došlo do uvećanja prihoda Budžeta Crne Gore, odnosno postojeće zakonsko rješenje ne bi bilo usklađeno sa navedenom Direktivom.

Uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore se ogleda kroz:

- reformu snižene stope PDV-a, odnosno uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%;
- ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

2. Ciljevi

- ✓ Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ?
- ✓ Navesti dosljednost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predloženo zakonsko rješenje dio je Fiskalne strategije Crne Gore za period od 2024. do 2027. godine, kojim se žele postići sljedeći ciljevi:

- reforma snižene stope PDV-a, u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%;
- ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- reforma odredbe koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu, odnosno njeno usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe;
- ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €;
- uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%.

Pored navedenog, predloženim zakonskim rješenjem vrši se djelimično usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi

oslobodenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe, dok će se potpuno usklađivanje postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda koji se odnose na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu.

Postojeće zakonsko rješenje je bilo djelimično usklađeno sa odredbama navedene Direktive. Naime, postojeće zakonsko rješenje nije propisivalo pravo na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu za određeni broj proizvoda.

Predloženim zakonskim rješenjem stvorene su pretpostavke da, uz donošenje podzakonskog akta koji će propisati bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda koji se odnose na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu dođe do potpunog usklađivanja sa navedenom Direktivom.

Ciljevi sadržani u predloženom zakonu su usklađeni sa Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024.-2027. godine, čime se obezbjeđuje dosljednost ovih ciljeva.

3. Opcije

- ✓ Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza pravnog djelovanja).
- ✓ Obrazložiti preferiranu, tj. izabranu opciju.

1. Status quo;

2. Izmjena zakona, kako bi se kompenzovali izgubljeni prihodi države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno kako bi se propis uskladio sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe.

Imajući u vidu gubitak prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno neusklađenost postojećeg zakonskog rješenja sa predmetnom Direktivom, jasno je da status quo opcija ne može biti primijenjena.

Primjenom „status quo“ opcije ne bi došlo do uvećanja prihoda Budžeta Crne Gore, odnosno postojeće zakonsko rješenje ne bi bilo usklađeno sa navedenim Direktivom.

Uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore se ogleda kroz:

- reformu snižene stope PDV-a, odnosno uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%;
- ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

4. Analiza uticaja

- ✓ na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - Nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne
- ✓ kakve troškove će primjena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
- ✓ da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- ✓ da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija
- ✓ uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Pozitivni uticaji donošenja propisa su:

- uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore u visini od cca 50-60 mil. € na godišnjem nivou;
- ujednačavanje stope PDV-a na smještaj i usluge pripremanja i usluživanja hrane, čime se rješava trenutna situacija po kojoj se u hotelskim restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, pripremanje i usluživanje hrane i pića primjenjuje stopa PDV-a od 21% a u kategorisanim restoranima i objektima za pružanje cetering usluga stopa od 7%;
- usklađivanje sa EU direktivama;
- uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%, čime se direktno stimuliše ova grana privrede.

Predloženim zakonskim izmjenama, prihodi Budžeta Crne Gore uvećaće se u iznosu od cca 50-60 mil. € na godišnjem nivou, usljed uvođenja druge snižene stope PDV-a od 15%, ukidanja poreskog rashoda za izgradnju i opremanje određenih objekata, odnosno kroz ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobođenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

Nadalje, predloženim zakonskim rješenjem vrši se djelimično usklađivanje sa Direktivom 2009/132/EU o utvrđivanju područja primjene člana 143 tački (b) i (c) Direktive 2006/112/EU u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe, dok će se potpuno usklađivanje postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda koji se odnose na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu.

Postojeće zakonsko rješenje je bilo djelimično usklađeno sa odredbama navedene Direktive. Naime, postojeće zakonsko rješenje nije propisivalo pravo na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu za određeni broj proizvoda.

Predloženim zakonskim rješenjem stvorene su pretpostavke da, uz donošenje podzakonskog akta koji će propisati bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV i listu proizvoda koji se odnose na oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu dođe do potpunog usklađivanja sa navedenom Direktivom.

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se uvećanje nivoa paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa 5% na 8%. Naime, shodno važećem zakonskom rješenju, ukoliko poljoprivrednik koji nije obveznik PDV-a na osnovu isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga isporučio poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno usluge PDV obvezniku, ima pravo na paušalnu nadoknadu u visini od 5%, a koju PDV obveznik ima pravo da odbije kao ulazni PDV.

Navedena zakonska odredba predstavlja stimulativnu mjeru za oblast poljoprivrede na način što poljoprivrednici prilikom isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga otkupnu vrijednost ovih proizvoda, uvećavaju za iznos paušalne naknade od 5%. Kako se u konkretnom slučaju radi o posebnom postupku oporezivanja, račun za isporučene proizvode, odnosno usluge (uvećan za iznos paušalne naknade) umjesto poljoprivrednika izdaje kupac (obveznik PDV-a). Obveznik PDV-a koji izdaje račun umjesto poljoprivrednika ima pravo da iznos paušalne naknade odbije kao ulazni PDV.

Uvećanjem paušalne naknade koju ostvaruje poljoprivrednik sa postojećih 5% na 8%, država direktno stimuliše veću isporuku poljoprivrednih proizvoda.

Negativni uticaji donošenja propisa su:

- uvećanje troškova za pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €, koje su do sada bile oslobođene plaćanja PDV;
- povećanje snižene stope PDV-a na određene proizvode i usluge.

Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se oporezivanje svih pošiljki neznatne vrijednosti, za razliku od postojećeg zakonskog rješenja koje je predviđalo oslobođenje od plaćanja PDV-a za pošiljke vrijednosti do 75 €.

Ukidanjem navedene zakonske odredbe vrši se usklađivanje sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost, koja je propisivala oslobođenje od plaćanja PDV pri uvozu za pošiljke vrijednosti do 22 eura, međutim, isto je u okviru EU ukinuto od 01. jula 2021. godine.

Takođe, predloženim zakonskim rješenjem doći će do povećanja snižene stope PDV-a na određene proizvode i usluge, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%.

Navedena mjera se predlaže u cilju kompenzovanja izgubljenih prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade čime Crna Gora postaje jedan od najpovoljnijih poreskih sistema u dijelu oporezivanja troškova rada.

Važno je istaći da neće doći do promjene snižene stope PDV-a na proizvode i usluge direktno utiču na standard građana, čije će se oporezivanje vršiti po stopi od 7%.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- ✓ Da li je potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- ✓ Da li je izdvajanje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- ✓ Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- ✓ Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- ✓ Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- ✓ Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihoda za budžet Crne Gore?
- ✓ Obrazložiti metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- ✓ Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.

- ✓ Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na inicijativu za donošenje predloga propisa?
- ✓ Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju propisa nijesu potrebna izdvajanja iz budžeta.

Implementacijom navedenog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Implementacijom navedenog propisa ostvariće se novi prihodi za Budžet Crne Gore u visini od cca 50-60 mil. € na godišnjem nivou.

Uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore se ogleda kroz:

- reformu snižene stope PDV-a, odnosno uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15%;
- ukidanje poreskog rashoda, odnosno nulte stope PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- ukidanje odredbe koja se odnosi na oslobodjenje kod uvoza proizvoda na pošiljke neznatne vrijednosti do 75 €.

Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na inicijativu za donošenje predloga propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- ✓ naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- ✓ naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- ✓ naznačiti glavne rezultate, i kako je input zainteresovanih strana bio uzet u obzir ili zašto nije bio uzet u obzir

Prilikom izrade propisa nije korišćena eksterna ekspertiza.

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost je usklađen sa Nacrtom Fiskalne strategije Crne Gore za period od 2024. do 2027. godine koja je predmet javne rasprave.

Nakon sprovedene javne rasprave za fiskalnu strategiju, u Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi biće navedeni svi pristigli predlozi, primjedbe i sugestije, kao i pregled usvojenih odnosno odbijenih predloga.

7. Monitoring i evaluacija

- ✓ Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- ✓ Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- ✓ Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- ✓ Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne postoje prepreke za implementaciju propisa.

Ispunjenost ciljeva mjeriće se kroz povećanje naplate PDV-a na godišnjem nivou.

Nadzor nad sprovođenjem propisa vrši Ministarstvo finansija.

Datum i mjesto

Podgorica, 12. avgust 2024. godine



Starješina

[Handwritten signature]

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija / Vlada Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16. Oporezivanje	16.20 Indirektno oporezivanje
Ključni termini - eurovok deskriptori		